

Thulaganyo I

Tlhogo ya Kgwele-Tharo: DITHUTO TSA GA JESU

Tlhogo ya Gompiano: GO-ITSE MODIMO

Temana ya Tlhogo:

"Mme se ke botshelo jo bo-sa-klutlereng, gore ba go itse modimo fela wa ananuri, le Jesu kesete go o mo romileng" (Johane 17:3).

Mogogi wa Thulaganyo.

A o kile wa ipotse gore, "ke mang? ka goreng ke le mo lepatshing?" Batho ba dingwaga tsotlhe ba boeditse dipotso tse. Mokuwadi wa Dipesalema o boeditse mo go Pesalema 8:1. "Motha ke eng gore o bo o mo gopola, le morwa motho fa o mo tlhokomela?"

Mogogo genesis 1:26 re bala gore, "Mme Modimo wa re, 'a re dirang motho mo tshwanong ya rona, kafa setshwanong sa rona..'" Se se raya eng go bopelwa mo tshwanong ya Modimo? go na le dile di le tharo tse di re tshwantshang le Modimo. O re file kgopolo, kutla (kama) kamego, le keletso. Ka dilekanyo tse re ka gopola, re ka utlwa mme re ka tlhophla. Ja Modimo o file motho dilekanyo tse tharo tse, o ne o dira sepe se bopiwa se o ka se ratang. O ne o batla mongwe go mo rata. Gape o ne o batla mongwe go o rata. O ne o tshwanetse go re fa keletso gore

re tle re tlopha go o rata. E ne e ka bo tse
 lorato tota fa re ne re dirihwe jaaka matshine.
 • Re tshwanetse go tlopha go araba Modimo
 ka megopolo ya rona le ka meikutlo a rona.

Karolo ya ntlha:

Re itse gore monna wa ntlha le
 mosadi ba fularetse Modimo. Ba o tlotlotse.
 Ga o pateletse ope wa rona go o reita.

Mme pelo ya Modimo e tshwanetse
 ya bo e ne e hutsafetse thata. O batlile ^{theita} monna
 monna le mosadi go o rata. Ka gore motho
 a tlophile tsela ya gagwe, Mowa wa Modimo
 O ne o se kake wa nna mo go ene mme wa
 nna botsalano le ene. Mowa wa Modimo wa
 tlogela pelo ya motho ka bonake. Motho a swa
 se-mowa, jaaka Modimo o buile gore go tla
 direga fa motho a o tlotlola. (Bala Bafesie
 2:11).

Modimo o ka dirang jaanong? O ne
 o na le leano le le gakgematsang. Mmeme jalo
 mong mang le mang o tlophile go amogela
 mpho (kabelo) ya boitshwarelo jo o ka a
 tlopha go amogela lorato lwa Modimo. Dibe
 tsa gagwe di ka thatswiwa. O ka nna phepa

Mowa wa Modimo o ka tla go nna
 mo pelung ya gagwe. O ka tshela ka se-mowa.
 O ka nna le botshelo mo go ene jo bo se kake
 jwa fela.

Karolo ya Bobedi:

ka gore Modimo o dirile motho go rata le go ratwa, motho o itse o gore o feta mmelwa sebele. O itse gore go na le setho se se fetang motho go na le ~~kelo~~ ^(tlhwafalo) thologelo mo go ene go itse setho se. (Bala Bafilipi 3:10).

Batho ba le bantsi ga ba itse gore tlhwafalo e ~~mo~~ e e mo dipelung tsa bone ke eng. Ba itse fela gore ga ba kake ba bona kagiso. Ba leka dilo di le dintsi nne ba santsa ba sa bone kagiso. Ba ka leka go bona kagiso ka go dira madi le go reka dilo. Ba leka go bona kagiso ka go nwa bojalwa, go tshanka ka madi, le go dira dilo tse dingwe.

Re ka itse Modimo jang? Re setse re badile kaga leano le le gakgamatsang la Modimo go busetsa motho mo go One, Re ka reetsa Mowa wa Modimo o bua ~~mo~~ ^{le} dipelo tsa rona. O re bolelela molato o o mo dipelung tsa rona ka ntsha ya dibe tsa rona. O re bolelela gore, ka gore o a re rata, o re diritse tsela go falola kattholo ya dibe tsa rona.

Fa re anogela Mowa One jaaka mmoloki wa rona, re araba lerato lo bogolo lwa Modimo. Fa re anogela boitshwarelo jwa One jwa dibe tsa rona, jalo Mowa wa One o ka tsa go nna mo dipelung tsa rona. Fa se se shirega, re na le botshelo jo bo-sa-klutleng. Botshelo jo bo-sa-klutleng ke eng?

Temana ya rona ya tlhogo e re bolekla gore ke go itse Modimo le Morwa o re, Jesu.

Karolo ya Boraro:

Re ka itse Modimo jang? "Yonne fa e sale, mo botlhaleng jwa Modimo, lefatshe le ne le sa itse Modimo ka botlhale, go itume disitse Modimo ka kakanyo ya se se se se se se go boloka ba ba dumelang" (1 Bakorinta 1:2?). Paulo o re bolekla gore ga re kake ra itse Modimo ka botlhale jwa rona. keano la gagwe ke go boloka ba ba dumelang mo go Jesu, Morwa Modimo, le go mo ikanya jaaka mmoloki le Morena.

"Mme re itse gore morwa Modimo o tsile mme o re file tlhaloganyo go itse ene yo o amaruri; mme re mo go ene yo o amaruri, mo go Morwa o re Jesu ke resite. Ene. * ke lorato lwa ga gagwe lo lo tswelelang kwa go rona go re mo itse. * ke Modimo o o gakgamatsang jang!

Re ka tlhomanisa jang gore re a ^{mo}itse? "Mme ka se re ka tlhomanisa gore re a o itse, fa re tshetsa mo ditaolo tsa gagwe" (1 Johane 2:3). Modimo o lorato. Jalo, fa mongwe a itse Modimo, o th tshwanetse go nna le lorato mo pelung ya gagwe.

Paulo o itsile gore Modimo ka tsela e e gakgamatsang. O rite, "Ke itse yo ke Mo dumetseng..." (2 Timotio 1:12).

Karolo ya Bone:

Fa re itse Modimo o o gakgamatsang jalo, re batla ba bangwe go o itse, le bone. Re ka dira se jang? Se ke se se buiwang ka mosadi mongwe^e wa Mokeresete:

"Tshupo ya boikanyego e siame jaaka letswai le dira mo lefatshing lotlhe. Jesu o tshwantshitse letswai le tshupo ya Mokeresete mo go Mathaio 5:13. Batho botlhe ba batla go dirisa letswai mo dijong tsa bone gore di tle di nne monate go jwana.

Gape batho botlhe ba batla letswai la tshupo ya Mokeresete yo o boikanyego gore ba tle ba bone Jesu mo go rona. Jalo ba ka mo itse jaaka mmoloki wa bone. Ba mo ithuta mo matshelong a rona. Ya re kake ra nna le tshupo ya boikanyego ya ga Jesu malatsi otlhe fa epe re mo ithuta."

lenogang gore Mokeresete a re gore ba bangwe ba ka itse Modimo mo matshelong a rona.

Karolo ya Botlhano:

O ka re o itse mothe jang? leng? Re mo itse fa re mmone nne re buile le ene. Mma a re mo itse sentle fa re mmone gangwe-fela? jalo re mo itse sentle fa re mmone fela morago ga sebakanyana? Nnyaa, re tshwanetse go nna nako le mongwe go mo itse tota.

Go a tshwana le go itse Modimo. Re tshwanetse go senya nako le bone fa re tshwanetse

tota go itse gore o ntse jang. Re batla go nna
 le ba re ba ratang. Re batla go bua le bone.
 Re batla go utlwa dilo tse ba di re bolelang.
 ka gore re rata Modimo re batla go senya
 nako le One. "Mme fela, mme lo itse fa ke le
 Modimo. Ke godisiwa mo merafing. Ke godisiwa
 mo lefatshing!" (Resalema 46:10).

Fa re itse mme re rata Modimo re
 batla go bala lefoko la One, Baebel, letsatsi le
 letsatsi. Re batla go bua ~~le One~~ o kopa go bua
 le dipelo tsa rona jaaka re bala. Re batla go
 bua le One kaga dilo tse di mo dikgopolong tsa
 rona. Jaaka re dira jalo, Morena wa One o tla
 dira mo dipeleng tsa rona. Jalo ba bangwe
 ba tla lemoga gore matshele a rona a
 pherologanyo. Ba tla bona Jesu mo go rona.

Mogogi wa Thulaganyo:

Go a gakgamatsa go itse Modimo.
 Baebel le yone e re bolelela gore o itse ba elang
 ba One. (Bala Johane 10:14 le 2 Timotio 2:19.)

A re ke thusa ba bangwe go itse Morena
 wa rona go o gakgamatsang beke e e tlang e.

Checked

Thulaganyo 2

Tlhogo ya Kgwele-Tharo: Dithuto Tsa ya Jesu

Tlhogo ya Gompiano: THAPELO

Temana ya Tlhogo:

"Mme ke a lo raya, kopang, mme lo tla newa; battang, mme lo tla bona, konyakonyang, mme lo tla bulelwa. Gonne mongwe le mongwe yo o kopang o a amogela, le yo o battang o a bona, mme mo go yo o konyakonyang o tla bulelwa" (Luka 11:9, 10).

Mogogi wa Thulaganyo:

Beke e e fetileng re ithutile kaga go tla go itse Morena wa rona yo o gakgamatsang. A lo ntse lo gopola mo bekeng e kaga ma boamaruri jo re buileng kaga jone, beke e e fetileng? A lo bo boletse bana ba ^{lona} gago kwa lapeng la lona ka nako ya thapelo?

Fa re amogela Jesu mme re itshwarilwa dibe tsa rona, re tla go itse Modimo. Fa re o itse, re batla go bua le One. Re batla go senya nako le One.

(Boelala temana ya tlhogo). Jesu o solofetse gore fa re batla re tla bona. Re itse gore Modimo ka metlha o tshagetsa ditsholofetso tsa One. (A re baleng Pesalema 63:1). Mokuwadi a re o batla Modimo, gore

mowa wa gagwe o nyorelwa Modimo. Mo go
Pesalema 119:10 re bala gore, "Ka pelo ya me
yotlhe ke a go batla..." Ke se re se dirang fa
re rapela. Re batla Modimo.

Karolo ya Ntlha:

O nna le thapelo ya gago leng ka
bo-weena? Mokuwadi wa Dipesalema o tlopha
nako e e siameng. (Bala Pesalema 90:14) Ruri
re tloka go simolola letsatsi le Modimo.
Pele ga re bua le ba bangwe re tloka pele
go bua le Morena. Re tshwanetse ~~re~~ go
mo ikuthwa fa re tsoa.

Pele ga re simolola tiro ya letsatsi
pele re tshwanetse go kopa Modimo go ^{okama} ~~tsoa~~
gotlhe le go re supetsa. Mowa wa one o tla
okama fa re o kopa go ~~re~~ supetsa dikgopolo
tsa rona, mafoko a rona, le ditiro tsa rona
tsa letsatsi. Fa re sa o kope ga o killa o re
thusa mo tseleng e. Ya o ke o pateletsa
keletso e o re fileng. Re tshwanetse go
tlopha tsela ya one. Jalo o tla re segofatsa
ka tsela e e gakgamatsang.

(Balang Pesalema 9:10) Mokuwadi wa
Dipesalema o bua kaga ba ba itseng Morena.
A re Modimo ga o a tlogela (lebaka) ba ba
o batlang.

Karolo ya Bobedi:

Gongwe o ipoditse potso, 'Ke rapela
jang?' A go rapela ke ^{pele} go kopa Modimo dilo tse

re di batla? nnyaa, thapelo e feta foo thata thata. Thapelo ke go bua le Modimo.

Batho ba le bantši ba bone dikgato di le nne tse di thusang thata mo go rapeleng.

Kgato ya ntlha ya go rapela ke go lemoga se: JESU O TENG FA. (Balang Resalima 40:16 le Resalima 105:2-5).

Re ka o ba ditlhošo tša rona ka tidimalo mme ra akanya ka Jesu. Jaanong re utlwa bo-gone ^(bo-teng) jwa yagwe. Re itse gore ruri o na le rona. Jaaka re gopola ka ene ~~mo go itse~~ mme re itse gore o na le rona, dipelo tša rona di batla go mo dumedisa. Re dumedisa mongwe le mongwe yo re mo ratang. Go a tshwana fa re gopola ka bo-gone jwa Modimo jo bo ratang.

Modimo o batla go bua le rona eng? Re akanya mo dikgopeleng tša rona ka dilo tse o di re ratang. Wa re, "Nguanaka, ke a go rata. Nguanaka, ke go amogela fela jaaka o ntse. Ke a go tšhokomela. Nguanaka, ke a go itshwarela ka gore ke a go rata."

Kardlo ya boraro:

Kgato ya bobedi ya thapelo ke e:
KE A LEBOGA, MORENA, (Balang Bafilipi 4:4-6).

Jakoba o re bolelela gore mpho mgwe le mgwe e e siameng le e ithekileng e

tswa kwa Modimong. (Jakoba 1:17). Re itse gore se ke boamaruri. le eleng phefo e re e femang e tswa kwa Modimong. vonofo e re ~~smang~~ le yone e ka yone re berhang e tswa kwa go tse.

gongwe selo sa pele se re tla batlang go se bua ke se: "^{ke} De a leboga, Morena, ka go nthata." Jalo re ka bitsa dilo tse dingwe tse dintsi tse re di lebogelang.

Re leboga Modimo gore re golobegile go bala Baebelé. Mafatshe a a nang le puso ya se-Romanisi ga a letle batho go bala Baebelé ka gore ba re ya go na Modimo. Fa batho ba na le Baebelé, ba tshwanetse go e baya ba e fitlhile. Mo mafatsing ao bo-mme ga ba letlelewe go ruta bana ba bone dipolelo tsa Baebelé.

Karolo ya Bone:

Kgato ya boraro ya thapelo ke e:

NTHUSA, MORENA. (Balang Johane 1:9 le Jakoba 5:16). Jaaka re tla fa pele ga Modimo o o tshiamo re itse gore Rara wa rona o a re rata le go re amogela mme o batla go re itshwarela mo sen go sengwe le sengwe se se emang le mo tseleng (kgatharong) ya botsalano tse. Jalo, re batla go mo kopa go re supetsa sebe se se mo matsibelong a rona. Jalo re tshwanetse go se ipolela. Jalo o re fa kagiso e kgolo mo dipelung tsa rona. Re seka ra ipolela sebe sa ba bangwe mme

sa rona ka bo-rona. Mongwe wa Kopano ya Basadi o kwadile se:

"Nako ya thapelo ke nako ya re bua le Modimo. Jalo, re seka ra tlhokomologa thapelo mo magang a rona. Thapelo e tshwanetse go nna malatsi otlhe, le e leng jaaka ntlo e feelwa malatsi otlhe. Ga go na mosadi yo o tla ganang go feela ntlo ya gagwe malatsi otlhe gore e lebege e le ntle. Jalo re feela matlo a dipelo tsa rona ka dithapelo, go ipolela dibe tse re di leofang kgatthanong le Modimo gore o tle o utlwe mme o re itshwarele. A re abeng nako ya thapelo gore re nne le dibe tsa rona di itshwaretse mo matshelong a rona. A re abeng nako ya thapelo fa re le mo matshwenyegong gongwe re na le boitumelo jo bogolo."

Marolo ya Botlhamo:

Kgato ya bone ya thapelo ke e:

THUSA MOKAULENGWE WA ME. (Balang

Mareko 11:22-25.)

Fa re itse Morena re batla go bua le ene kaga barativa ba rona le ditsala. Re batla go rapelela ba ba latlhegileng (timeteng). Re batla go kopa Modimo go thusa ditsala tsa rona go rarabolola mathata a bone. Lorato lwa ene lo tswela go oga kwa-ntle kwa go ba bangwe ka rona jaaka re rapela. (Balang *Timoto 2:1 le Baefesia 6:18).

Polelo ke e ya Mokeresete yo mosha
wa mosadi yo o rapeletseng yo mongwe:

"Jalo e rile a sena go ikwatlhaya
monna wa gagwe a gana go mo letla go
ya kerekeng le kwa diphutlegong tsa kereke.
Fa a ne a ya k phutlegong monna o mo
latetse mo sekgweng mme a mmetse fa
pele ga batho ba bangwe. Mme mosadi a
twekela go ya diphutlegong. O ne a se kake a
letla pelo ya gagwe go itapelosa (ikhutsa) go
rapelela monna wa gagwe.

Modimo o arabile dithapelo tsa
gagwe. Jaanong gompiano monna wa gagwe
ke Mokeresete le ba bangwe mo lapeng ke
Bakeresete.

Mogogi wa Thulaganyo:

a re gakologelwang dikgato tse mme
tse fa re rapela: JESU O TENGI; KE A LEBOGA;
MORENA NTHUSA, MORENA; le THUSA MOKAUENGWE
WA ME.

Thulaganyo 3

Tlhogo ya Kgwedi-Tharo: DITHUTO TSA GA JESU

Tlhogo ya Gompieru: GO RAPELA MMOGO

Temana ya Tlhogo:

"Fa ba le babedi ba lona ba dumelana kaga sengwe le sengwe se ba tla se kopang, ba tla se diriswa ke Re ye o kua legodimong. (Mathaio 18:19)."

Mogogi wa Thulaganyo:

Beke e e fetileng re buile kaga dikgato tsa thapelo. A lo dirisitse dikgato tse mo thapelong ya lona beke e?

~~Re~~ Re wa rona o batla go bua le rona ka bojosi letsatsi le letsatsi, go sena ope ye o teng. Mme ^{gape} o re batla re kopana mmogo le ba bangwe ba bana ba lagwe go bua le ene. (Balang Mathaio 18:19, 20). Ditemana tse di re thusa boelelela gore Modimo o amaruri mo thapelong setlhopheng sa thapelo jaaka batho ba lo ka ba bonang teng.

Fa re rapela mmogo re ka dirisa dikgato tse nne tsa thapelo tse re di ithutit^eng beke e e fetileng. Tota, mosadi yo pele o kwadileng dikgato tse o di dirisitse thata le ditlhopho tsa thapelo.

A re boeleleng dikgato tsa thapelo:

JESU O TENG, FA; KE A LEBOGA MORENA; NTHUSA MORENA;
mme THUSA MOKAU LENGWWE WA ME.

Karolo ya ntlha:

Dikgato tse di ka dirisiwa mo ditlhopheng tse di rapelang mmogo. Se se bidiwa "thapelo ya go-tlotla." E ntse fela jaaka fa setlhopho se bua mmogo mongwe le yo mongwe. Mme ka nako e, mongwe le mongwe ba bua mmogo le Jesu. Yo o nang teng le bone. Motho mongwe le mongwe o ka bua gantsi jaaka a batla.

Ka tsela e ya go rapela motho mongwe le mongwe o fela le bua le Morena ka ntlha mongwe le mongwe e mongwe o nang le yone mo thapelong ya gagwe. Fa e le nako ya ditebogo, jalo ba ba farologanyeng ba buela go dimo mme ba lelogela Modimo dilo tse di farologanyeng. Fa e le nako ya topo, jalo ba ba farologanyeng ba tla shumelana le topo e mongwe o e dirang. Se ke se temana ya rona ya tlogo e se re bolelang go se dira.

Karolo ya Bobedi:

Ka tsela e ya thapelo re seka ra tshaba tidimalo. E e ka nna nako e Mowa o o Boitshupo o buang le dipelo tsa rona. Jalo fa mongwe a rapela ^{Kaga} kgangwe, re bona fitlhela gore kgopolo e e tshwanang e ntse e le mo dipelung tsa rona. Se ke Mowa wa Modimo o o gogang dipelo tsa rona.

Fa re tlogelwa ka bo-rona, ga re itse gore re ka rapela jang. Modimo ka Bo-One

O a re goga. Modimo O kopantditse bo-sena
 -thuso jo ka go re fa Mowa O O Boitshepho
 gox re rapelela le ^{go rapelela} mo teng ga rona. O re
 boklala se mo go Barona 8: 26, 27: "Mme jalo
 Mowa O re thusa mo bokoenj jwa rona;
 gonne re itse go rapela jaaka re
 tshwanetse, ~~na~~ nne Mowa ka Bo-~~one~~ O
 re rapelela ka diphegelo tse di sekakeng
 tsa buiwa. Mme yo O sekasekang dipelo
 tsa batha O itse mogopolo wa Mowa, gonne
 Mowa O rapelela boitshephi kafa go
 vateng ga Modimo."

Mo thapelong pele re tshwanetse go
 intshetsa kgogo ya Mowa O O Boitshepho.
 ka one dithapelo tsa rona di tla nna
 le tlhotlha e re se kakeng ra e lenoga.

Mo thapelong Modimo O Mo-Raro O
 tsaya karolo. Modimo Rara O a utlwa. ke
 mo leineng la Modimo Mowa re rapeleng
 Modimo Mowa O O Boitshepho O a re rapelela
 le mo teng ga rona.

Karolo ya Boraro:

Bontsi jwa rona re bone gore ka
 metlha ga re bone se re se kopang, lefa re
 kopela ^{metlha go} mongwe sengwe. ka goreng go ^{diraga} rona
 se? go bona karabo re tshwanetse go
 gakologelwa gore re bana ba ga Rara wa
 legodimo.

a re gopoleng ka bana ba rona ba sbele.
 a ka metlha re fa bana ba rona dilo tse

ba di kopang? a ka metlha re ba letla go dira
 dilo tse ba batlang go di dira? Re itse gore
 dilekere di le dintsi di jwa ka nako e le
 nngwe-fela di tla ba lwatse. Jalo re gana
 go ba letla go di ja di thata. Re itse gore
 dilo dingwe di diphatsa mo go bone.
 Jalo re gana go ba naya dilo tse. Re dira
 se ka gore re a ba rata.

Go tshwana le nara wa rona wa
 legodimo. Ya re kake ra bonela kua pele
 jaaka a dira. O itse dilo di le dintsi tse
 re sa di itseng. Jalo o araba dithapelo tsa
 rona ka tsela e e tla re siamelang thata.

Nako nngwe re tswela go kopa
 Modimo go ~~kopa Modimo~~ sengwe se se sa
 re siamelang. Go lebege gore Modimo ka
 nako nngwe o re otlhaya ka go re fa dilo
 tse re di kopang. Jalo re ithuta thuto ya
 rona. a o kile wa otlhaya ngwana wa
 gago jaana fela go mo ruta se se siameng?

Karolo ya Bone:

Fa thapelo ya rona e ana motho
 yo mongwe, a re gakolobelweng gore Modimo
 ga o pateletse ope go o sala morago. O tla
 utlwa dithapelo tsa rona ka naya wa ~~one~~^{one}
 go latelala motho yo o latlhegileng le go
 tshwara pelo ya gagwe.

Fa re tswela go rapela, o tla
 tswela go dira se. Jalo gongwe motho yo
 o latlhegileng o ka araba ferefo lwa Modimo.

Re tshwanetse gape go rapelala ka metha
Bakeresete ba malwapa a rona le ditsala tsa
rona. Re tshwanetse go rapela gore Mowa
wa Modimo o tla ba thusa mo mathateng
le dikakanyo tsa bone.

Re seka ra kabakanya Modimo
fa re rapela. (Balang Bahebero 11:6). Fayre
boleklwa gore re tshwanetse go dumela gore
Modimo o duela ba ba o batlang. Re
tshwanetse go dumela gore Modimo o duela
ba ba o batlang. Re tshwanetse go dumela
se ka dipelo tsa rona tsothe. Mo thapelong
ka boamavuri re betla Modimo. Dituelo
tse Modimo o re di fang gongwe di ka
seka tsa nna tse re di kopileng. Mue re
itse gore o tla re fa tse di thophegileng
thata fa re lesa o ithaolela.

Karolo ya Botlhamo:

Mongwe wa ba kopano ya Basadi o
file tshupo e kaga nako ya thapelo ya
ba-lhwapa.

"E ntse nako e e itumedisang thata
mo lolwapeng lwa rona go utlwa mowa
wa bo-nmogo ka se-mowa. Ke lobaka lo lo
gakgamatsang (itumedisang) mo lolwapeng.

"Mo go rona, kopelo e ntse e le bontlha-
ungwe le karolo ya nako ya rona ya thapelo
jaka ~~bongwenje~~ bokopano jwa lolwapa. Re
fitlhetse (bone) molaetsa mo dikopelong le
~~dikarol~~ karolo ya Baebel o le thuso thata

mo matshelelong a rona. Nako ya thapelo ya lolwapa e naya nako e ntle-ntle go buisana ka mathata a malatsi othe a a lebaganeng le Bakeresete ba rona ba basha le lefatsheng ka bophara.

Nako ya thapelo ya lolwapa e tla tshwaraganya lolwapa ka gore ke yone nako e e leving lolwapa lotlhe go Morena. Ietla Modimo go bua le bone. Ruri o tla buisana ka dilo ka tshe bonolo le ditokololo tsa lolwapa lwa gago. O ka ba dira go buisa ka go bua le bone gore ba tlhoka go bolokwa mo dibeng tsa bone.

"Ke o nako ya thapelo ya lolwapa e o ka rutang bana ba rona go rapela, bogolo fa ba ise ba ke ba rapile pele. Morena o bua le tokololo nngwe le nngwe ka pharologanyo nne o segofatsa mongwe le mongwe ka pharologanyo. Gape nako ya thapelo ya lolwapa e supile go nna nako ya go temololelo ya ditlenta (dikabelo) tsa rona. E lekenng nne lo tla gakgamala

karolo ya tsamaiso ya yone ga e thata jalo jaaka e ka lebege e ntse. Fa tokololo nngwe le nngwe tiro go e dira. Yone e ka ntsha dikopelo, Dibabelo, jalo jalo. Gape e ka nna tshwanolo ya kopelo. Ditironyana jaaka tse di lokang (metetshang) nako ya thapelo ya lolwapa. Bana ba rona ba na le diatla tse di babang go nna le lobaka lo lo ntseng jalo go bona diwa.

7

Mogogi wa Thulaganyo:

A re baleng nme re ithuteng gape
boamavuri jo re bo ithutleng kaga thapelo
fa re le kwa gae. A re bo thakaneleng le
ba-malwapa a vona

TLHOGO YA KGWEDI-THARO: DITHUTO TSA GA JESU

09-13

Tlhogo ya Gompiano: BOGOSI JWA MODIMO

Temana ya Tlhogo:

"Go sego ba ba humanegileng mo/maweng,
gonne bogosi jwa legadimo ke jwa bone.
(Mathaio 5:3).

Mogosi wa Thulaganyo:

Mo dibekeng tse di fetileng re buile kaga
jaaka go itumetisa go itse Modimo. Fa re ~~O~~fitse
re batla go senya nako le ~~O~~ne. Re batla go
vapela re le ~~ro~~osi letsatsi le letsatsi. Re batla gape
go nna le kobanolo ya lolwapa letsatsi le
letsatsi. Re batla go vapela le ditsala tsa rona
tse se-keresete.

Gompiano re ithuta kaga thuto e
nngwe ya ga Jesu. Jaaka re bala Basbele,
re bona gore gantsi Jesu ~~O~~umakile bogosi
jwa Modimo. ~~A~~ ~~O~~gakgametse gore ~~O~~ne ~~A~~
raya eng ka se? Johane Mokolobetsi o thagisitse
batho ~~gore~~ go ikotlhaya ka gore Bogosi jwa
Modimo bo gauifi. ~~O~~ne a raya eng ka se?

Karolo/ya/ntho:

Fa re akanya ka bogosi re itse gore
go tshwanetse ~~ga~~ bo go na le kgosi. Kgosi e
na le taolo mo go botlhe ba baptshelang mo
bogosing jwa gagwe. Jalo bogosi jwa Modimo

bo raya gore modimo ke kgosi mo godimo ga
botlhe mo go ba eleng ba One.

Ogo ne go na le batho ba le bantsi ka
nako ya ga Jesu ba ba gopotseng gore Otsile
go thaya bogosi jo boshwa. Ba ne ba Mmatla
go gapa dintwa tsa Ba-Roma ba ba ne ba
tshatse lefatshela bone. mme Jesu O rile,
"Bogosi jwa me ga se jwa lefatshela leno.."
(Johane 18:36).

Motho o nna bontlhanguwe jwa
bogosi jwa Modimo jang? Jesu O rile,
"Fa epe/mongwe a tsalwa seha, ga a kake
a bona bogosi jwa Modimo" (Johane 3:3).

A lo gakologelwa gore beke e/effetibeng gore
re itlutilile gore motho o sule se-mowa
ka nttha ya dibe tsa gagwe?

"he lona O lo rudisitse fa lo ne lo sule
ka nttha ya ditlolo le dibe tse lo ne/lo tsemaya
mo/go tsona..." (Barofesia 2:1, 2). Fa motho a
amogela tuelo ya ga Jesu ya dibe tsa gagwe
jalo o tlhatwitswe Mowa wa Modimo O ka
tla mme wa/mma/mo/pelung ya gagwe.
ka tsela e/effetswa jaaka ngwana wa Modimo
mme ke na bogosi jwa Modimo.

Karolo ya Bobedi:

Thuto/efe/thokegang thata ja ga Jesu
e bonwa mo temaneng ya rona ya thogo.
E raya eng? Jesu One a re, re tshwanetse go
itse gore re humanegile se-mowa ka bo-rona
pele ga re ka tsaa nna bontlhanguwe jwa

bogosi jwa legodimo.

Re tshwanetse go tla go itse gore ga re kake ra ~~itlwa~~ ^{itlwa} sepe go ipoloka. Fa re na dikhumo dipe tsa se-mowa mo go rona. Ya re kake ra dirisa madi lefa e le nonofo, gongwe ditiro tse di siameng go tsena mo bogosing jwa Modimo. Fa re itse boamanuri jo mo dipelung tsa rona re ka letla nonofo ya Modimo go laola mo ~~dipelung tsa~~ ^{matshelo} rona. Ke Modimo fela o o ka re bolokang mo kotlhang ya dibe tsa rona gore re tsahlwe mo Bogosing jwa Modimo.

Fa go na le bogosi re itse gore kgosi e na le thata, o laola batho. Fa re le bontshangwe jwa Bogosi jwa Modimo, o tshwanetse go laola ~~ditlwa~~ matshelo a rona.

Karolo ya Boraro:

a Bakeresete ka metlha ba letla kgosi ya bone go busa matshelo a bone? a o letla go laola botshelo jwa gagajmalatsi otlhe?

Temana ya rona ya tlhogo e le bagana le Bakeresete le bone. Re lemoge gore ga re na dikhumo tsa se-mowa go tshela botshelo jo bo siameng letsatsi le letsatsi. Re kope Mowa wa Modimo go laola matshelo a rona. Re o batla go nna kgosi go laolang dipelo tsa rona, o ka re boloka mo ~~thata~~

thateng ya sebe letsatsi le letsatsi. (Balang Barona 6:6,7) Buisan^{ing} ka ditemana tse)

gantsi ^{thata} Bakeresete ba leka go tshela ~~gantsi~~ letsatsi le letsatsi kwa-ntle ga nonofo ya Modimo. Re tshwanetse go lemoga gore Satane o nonofile jang go re gogela mo dithealeng. Satane o nonofile go re feta. Ya re kake ra ~~ma~~ ^u ^{shenyg} ma le ~~ba~~ matshele a ~~pheng~~ letsatsi le letsatsi kwa-ntle ga nonofo ya Modimo.

Re tshwanetse go ithuta thuto e e tshwanang le Paulo o e ithutileng. "Yone ga ke dire molomo o ke o batlang, mme bosula jo ke sa bo batlang ke se ke se dirang" (Barona 7:19). O ithutile gore go re go sena ~~ba~~ molomo mo go ene, le eleng morago ga a sena go ma nguana wa Modimo. Molomo fela mo go mongwe le mongwe wa rona ke Mowa wa Modimo o o nang mo baneng ba One.

Kavolo ya Bone:

A lo gopola gore Bakeresete ba le bantsi ba lemoga gore ba humanegile ~~mo~~ mo moweng mo teng ga bone? A ba kopa Modimo thata ya One le nonofo go ba thatsa letsatsi le letsatsi? A lo dira se? Mosadi mongwe wa Kopano ya Basadi o kwadile se:

"Mongwe wa ditokololo tra rona o ne

5

a le letagwa mme botshelo jwa gagwe
bo ~~na~~ itumela keveke. Ope a lesa go tsera
(keveke) mme a seka lefeleng go tla
diphuthegong tsa kopano ya Basadi. O
ne a ka senya nako ya gagwe e ntsi
kwa ^{thung} ~~thung~~ ya bojalwa (baya). Mme fa
Modimo ~~o~~ buile le ene a ipolela dibe tsa
gagwe. Gompiso o itumela thata le monna
wa gagwe lefa monna a se Mokeresete. O
itumetse ka gore a bone nonofo ya Modimo
Morena. Jaanong o supela monna wa
gagwe.

† Eprile mosadi a reeditse Modimo,
nonofo ya Ope e ne e ka dira go fenya
dithaelo.

Karolo ya Botshano:

(Belang Mathaio 13:44) Ka nako ya
ga Jesu go ne go sena dibanka. Batho
ba ne ba fitlha mahumo (madi) tsa
bone mo masimong. Fa matho a ne a
bone khumo e e fitlhiweng, o ne a rekisa
gotlhe mo o nang le gone go reka tshimo
(lefatshe) e e nang le khumo. Jesu o
rile bogosi jwa legodimo bo ntse jalo.
Fa re bona gore taolo ya Modimo e
gakgamatsa jang mo matsibong a rona,
re tla itumela go tlogela mekgwa ya rona
boikgantsho (boikgopolo).

Mogogi mongwe wa kopano ya
Basadi o kwadile se se latelang kaga

ba lolwapa le le letliling taolo ya Modimo
go tla mo matchelong a bone:

"Go ne go na le legae le batho
ba ne ba soka^m thata. Bana ba ne ba
sa rate silo tsa Morena. Ba ne ba sa
tlotle ope. Bosigo bongwe batsadi ba
rapetse bosigo jottle. Letatsi le le letliling
muntlo yottle ya utlwa nonofo ya
Modimo e direga. Batsadi ba ipolola
dibe sebe sa go leseletsa bana ba bone.
Bana ba ipolola sebe sa tlotlolole. Mowa
wa Modimo wa ba tlatsa ka yone nako
eo. Gompiano go na boitumelo mo legae
le le mo kekeng ya bone."

Mogogi wa Thulaganyo:

A re tseeling boamaruri jo re
bo ithutliling kwa magae a rona. A
re bo gopoleng a re koping Modimo
go bo ~~dira~~ surifatsa mo matchelong
a rona.

Thulaganyo 5 X

Deck 2

Tlhogo ya kgwedi-tharo: DITHUTO TSA GA JESU

Tlhogo ya gompieno: LESEDI

Temana ya tlhogo:

"Gape Jesu a bua le bone a re, ke lesedi la lefatshe; yo o ntshelang morago ga a killa a tsamaya mo lefifiing, mme o tla nna le lesedi la botshelo." (Johane 8:12).

Mogogi wa thulaganyo:

Jaaka re ithutile ditluto tsa ga Jesu re ithutile gore go gakgamatsa jang go itse Modimo. Go gakgamatsa (kgattha) go senya nako le tse mo thapelong le go o letla go busea mo dipelong tsa rona. Gompieno re ya go ithuta kaga lesedi. Jesu o buile ka lesedi. Re bona gape gore lesedi go buiwa ka lone mo Baebeleng yotlhe.

Re re tshwanetse go itse gore lesedi lefifi ke eng peletse itumelela lesedi. Go re go le lefifi mo lefatsching lotlhe mo tshimologong (Genesis 1:2). Mme Modimo o vula, "A go nne lesedi."

Lesedi ke selo se se kgatthang thata. Re itse gore dijalo ga di killa di gola fa di sena lesedi. Lesedi le re thusa go bona gore re dire tiro ya rona.

Karolo ya ntsha:

Nako nngwe bana ba tshaba. lefifi, ga ba itse se se gaufi le bone mo lefifing. Nako nngwe bagolo ba tshaba lefifi le bone. Ba itse gore batho ba iphittha mo lefifing go rukuttha lego dira dilo tse dingwe tse di maswe.

Sebe mo pelung ya motho se mo dira go ikutlwa jaaka o mo lefifing. (Balang Diane 4:19) Ke itse rotlhe gore lefifi la sebe le ntse jang.

Ke eng fa batho ba nna mo lefifing la sebe? 2 Bakorinta 4:4 o re fa karabo. (Balang temana e) ^{Ke mang Modimo} ~~Modimo~~ wa lefatsho o buiwang mo temaneng e? Ke satane. Ke ene yo o fofatsang megopolo ya ba ba sa shumeleng gore a ba beye mo lefifing.

A re lemoga gore modimo wa lefatsho le o nonofile jang, 2 Bakorinta o ka bua le megopolo ya rona. Ke rone se se re tshwaneteng go kopa Modimo go laola megopolo ya rona. Ke Modimo fela o o ka lelehang megopolo ya ga satane.

Nako nngwe re batla go akanya dilo tse di phoso e satane o e tsenyang mo dipakanyong tsa rona. Re batla go nna boibgodiso. Re batla go fufegela motho yo mongwe. Jalo megopolo e e phoso e tswela kwa-ntle ka puo e e maswe. Puo e e maswe e nna ditiro tse di maswe. Jalo ~~ke~~ ka bone jaaka satane a re raela.

Tsela fela ya go mo tshaba ke go kopa Modimo go busa matshele a rona.

Karolo ya Bobedi:

Modimo o ne o na le karabo ya lefifi la sebe. "Batho ba ba ^{tsamaileng} ~~tsamaileng~~ mo lefifing ba bone lesedi le legolo; ba ba ne ba nna mo lefatshing la lefifi le le boteng, mo go bone lesedi le phatsimile" (Isia 9:2). Baporofeta ba itsile ~~ka~~ lesedi le le tlang.

Johane o re bolela molaetsa mo go Johane 1:4, 5: "Mo go sa Ene go ne go na le botshelo, mme botshelo e ne e le lesedi la batho. lesedi le phatsima mo lefifing mme lefifi ga le a fenywa." ~~lesedi~~ hemo gang mo ditimaneng tse gore lefifi ga le a fenywa lesedi. lefifi le raya sebe le taolo ya ga Satane. Ya a kake a fenywa Jesu, lesedi, fa re neela taolo ya matshele a rona mo kgosing ya rona.

"Ke tsile jaaka lesedi la lefatsha, gore lefa e le mang yo o dumelang mo go nna a seka a nna mo lefifing." (Johane 12:46). (Boelolang temanya ya tshogo lo ^{ditshela} gompieno). ~~Ke~~ Tse ke ~~ditshela~~ ^{ditshela} tse di kgatlhang. (ditshelofiso)

Nako mgwe mokwadi wa ditshelaganyo tse o kopane le monna wa tsala. Sefatlhogo sa gagwe sa lebege se na le leru le le ntsho mo go sonela befile). O ne a ditlola mme a lebege a sa itumel.

Morago ga dikgwedi dingwe ke bone ene monna yo gape. A lebege a le motho yo o pharologanyo. Sefatlhogo sa gagwe le ne se le tšhega se itumetse. O ne a tšhega. O ne a kgatlhegela batho ba bangwe.

O ne a diragaletswe ke eng? Ja ke boditse mosadi wa gagwe, o rile, ne ntse le tšhegela mo kerekeng ya rona. O ikotlheile mme a nna Mokeresete. Botshelo jwa gagwe bo fetogile fa ~~tshega~~ ^{e sa} jalo.

karolo ya Botshelo:

Re itse gore Jesu ke leledi la lefatshe. Mme gape o rile, "ho leledi la lefatshe" (Matheio 5:14). (Balang gape I Batheselonia 5:5). Ja re le bana ba leledi, re tšwanetse go tšela jang? Jesu o a re bolelela, "ke gone o eletšhoko e se re gongwe leledi le le mo go wena a ya bo e le lefifi." (luke 11:35.) (Balang gape Baefesia 5:8,9.)

A bana ba Modimo ka metlha ba tšela jaaka bana ba leledi? A matshelo a rona a phepa le go itšheka gore re ka itumela gore batho ba ka a bona? Gongwe re na le ~~ditšhega~~ dikarolo dingwe tša matshelo a rona tse re batlang go mma re di fitlhile?

Ke go reng fa ka nako nngwe re batla go fitlha dingwe tša ditšhega tse re di buileng gongwe ditšhega tse re di dirang? "Yonne mongwe le mongwe yo o

dirang bosula o ila leledi, mme ga a tle mo leeding, ^{e se} epepe gongwe ditiro tsa gagwe tsa nna mo pepepeneng (tse senolwa).
 Mme yo o dirang se se boamarure o tla mo leeding, gore go bonale sentle gore ditiro tsa gagwe di di tsewe mo Modimong. (Johane 3: 20, 21). (Buisanang ka ditimana tse)

Karolo ya Bone:

Go hutsafatsa gore ka nako nngwe ditiro tsa Bakeresete ke tsa lefifi go na le leledi.

Mosadi wa kopano ya Basadi o bolela polelo:

"Ya ke kitta ke lebala tebo ya tshwenyego e e ne e apere ke monna wa mongwe wa ditokolo tsa kopano ya Basadi. O rile, 'Mosadi wa me o siile!' Ke gakologetse mosadi wa gagwe sentle. O ne a le tshwafetse, a le tshaga, a ikanyega mme a le modumedi yo o nonofileng wa tunelo ya se-keresete. Ke itsile gore o ne a filwe malatsi a boikhutso ke monna wa gagwe go ya go hutsafalela kgaitradisio yo o tshwafetseng dikgwedi di le tharo.

O buile ka Tshipi (Soutaga). Tshipi e e latelang a seka a tla kobamelong, go ne go opepile eng? Bagwagadi ba boleletse monna gore mosadi wa gagwe o ntse mme lobaka lo lokhutshane. Ja a ne a le

6
mo boikhatsoeng o ne a tla ka nako tse
e ~~song~~ ^{song} tsona mo gabone le morua yo o
mo tladileng nne a mo tlogetse le bana
ba babedi. O ne a tlogetse bana ba le
batlhano go busetsa bana ba le babedi."

"Dirang dilo tsothe kwa-ntle
ga go ngongorega le go gongwe go botsa,
gore lo tle lo tloke molato gongwe le
sekgobo, bana ba Modimo ba ba senang
bogole mo gare ga losika lo lo kgopo le
logwadi ba mo go bone lo phatsimang
jaaka masedi mo lefatshing." ~~Be se se~~

(Bafilipi 2:14,15). Fa re bolelewa gore re
phatsime ^{jaaka masedi} mo lefatshing la sebe. Batha
ba ba tsetseng ba tswanetse go bona
jesu mo go rona pele ba tla tla mo go
ene.
→ phatsime

Karolo ya Botlhano:

"O ke molaetsa o re o utlwileng
mo go ene nne re lo o bolelela, gore Modimo
ke lesedi nne mo go tne ga go na bifi
gotlhe gotlhe. Fa re re re na le botsalano
le tne nne re tsamaya mo lefifing, re
bua maaka nne ga re tshel kafa
boamaruring, nne fa re tsamaya mo
leseding, jaaka O le mo leseding, re na
le botsalano mo go mongwe le yo mongwe,
nne madi a ga jesu morua O ne a re
tlhatswa mo sebung sotlhe." (1 Johane 1:5-7).
Fa re kake re bollela go nna le botsalano

le Modimo fa re tsamaya mo lefifiing.
 (Balang Johane 2:9-11. Buisanang
 ka ditimana tse.)

Relelo e e latelang e supa basadi
 ba kopano ya Basadi ba tsamaya mo
 masedi jaaka ba supa kamego ka balwetse.
 "Tiro nngwe ya kopano ya
 Basadi mo kerekeng ya rona ke go rapela
 balwetse mo kokelong. Re simolola ka go
 akanya ka nako fa rona basadi re ka
 kopana mmogo mme raya kokelong.
 Re akanya gore ke mang yo o tla rapelang
 mme ke mang yo o tla balang Babel. Fa
 re kopane mme re dumelane mo go se re
 tla se dirang, re ya mmogo kwa kokelong
 go rapela le batho ba ba hwelang le go
 bala bala Babel."

Mogogi wa Thulaganyo:

Re tshwanetse go thathoba
 matshele a rona letsatsi le letsatsi go
 bona gore ga re kake ra tsamaya mo leseding
 ka thata ya rona. Re tshwanetse go reloba
 re lolola matshele a rona kwa go Jesu
 letsatsi le letsatsi (Balang Dipesalema 21:
 1.)

THULAGANYO by checked

Tlhogo ya Kgwedi-THARO, DITHUTO TSA GA JESU

Tlhogo ya Gompieno: POITSHOGO YA MOWA | 0 | 0 |
SENANG SEPE (0/0 LOLEA)

Temana ya Tlhogo: "Le go itse lerato lwa ga
Keresete le lo fetang kitso, gore lo tladi
tladive go ya kwa botlalolong jwa
Modimo" (Baefesia 3:10).

Mogogi wa Thulaganyo:
Thulaganyo ya Mogogi

Re ~~...~~ ntse re ithuta dithuto
dingwe tsa ga Jesus o re rutile gore go itumedisa
go itse Modimo. Go itumedisa go senya nako
le one mo thapelong le go o letla go laola
mo matshelong a rona. Re ithutile gore re
tshwanetse go tsamaya mo leseding jaaka
o le lesedi.

Gompieno re tla ithuta boamaruri jo
bo fithhelwang mo polelong ya ga Jesus o e
boletseng mo go Luke 11: 24-26. (Balang ditemana
tse).

Se ke polelo e e hutsafatsang. Mowa o o
sa itshekang o ne wa lekhwa mo ~~...~~ mothing.
Ja o boela mo ~~...~~ mothing go ne wa fithhela
~~...~~ mowa wa gagwe o fetswe bophepa,
mme o le loba (o sena sepe). Mme mowa
o o ~~...~~ leswe wa tsamaya mme wa ya
go phutha mowa e supa e e leswe go ~~...~~
o feta. Mme ya tla ya tsena mo mothing. A re

akanyeng kaga se se rewang ke polelo e.

Karolo ya Ntsha:

Re ithuta mo polelong e gore mowa wa motho ga o kake wa lesiwa o sena sepe. Fa motho a nna mokeresete, o batla go emisa ~~re~~ dikgopolo tsa gagwe tse di bosula le mekgwa e e bosula. O batla go lesa ditela tse dikgologolo. Mowa wa gagwe jaanong o phepa. Mme ~~o~~ ga o a tshwanela go lesiwa o sena sepe.

Mowa o o senang sepe ke mowa o o mo pogong. Ya go o lekana go ~~o~~ lua gore ga re a tshwanela go dira selo se mme ga re a tshwanela go dira selo seke. Re tshwanetse go gopola dikgopolo tse di molomo, re tshwanetse go dira mekgwa e e siameng. Re tshwanetse go dira dilo tse di siameng. Jalo tse di tsaya bonno jwa dilo tse dikgologolo. Ya go na bonno jwa ~~me~~ ^m e megologolo e e maswe ^{jaaka} bofula (go timana) le boikgantsho, go boela mo botshelong.

Mongwe o rilerfa o gogalutsha) mofere e le mebedi e tla tlhoga mo boemong jwa one. Re tshwanetse go jala sethunya gongwe morogo mo boemong jwa one. Mme dijalo tse di siameng tse di ~~o~~ keleka ~~o~~ mofere e e senang tiro.

Karolo ya Bobedi:

Mongwe

Mosadi mongwe wa kopano ya Basadi o kwadile se se latelang,

"Basadi ba le bantsi ~~ba~~ ba tsamaya ditsela di le pedi. Ya ba neela Modimo dipelo tsa bone tsotlhe, ja ba tshwarwa ke bolwetsi jo bokele, ba ikaelela go boela mo ditseleng tsa lefatshe mme ba ya go laola se se dirileng bolwetsi. ka-bofelo ba re Modimo ga o na nonofo mo mweneng (e maswe).

"Ba bangwe fa ba ikothaya, ba ^{gapiwa} mo matshelong a bone ke go nwa bojalwa le go goga motsoke le go tsaya seabe mo kobanelong ya mewa. Bangwe ba akanya gore ga ba kake ba bona tiro e e siameng mme gape ba ya kerekeng le kopanong ya Basadi. Ya ba itse ^{gore} mewa ya bone le yone e batla dijo, fela jaaka mmele o batla nama le dijo go gola. Ja re sa obame mmogo mo diphuthegong tsa kereke, mewa ya rona ga e kake ya gola. o tla kwafalala nna motlhofo) ka gore ga e tseye dijo tsa mewa."

Mosadi ^{yo} siame (o bua boamaruri). Re tshwanetse go senya nako re bala Baabele, re rapela mme re obana le Bakeresete ba bangwe. Jalo mewa ya rona ga e kitle e nna loka. o tla tladiwa ka dikgopolo tse di molomo. Tse di tla golela mo ditirong tse di siameng. Dilo tse di maswe di tla latlhelewa kwa-ntle.

Karolo ya Bororo:

Ya go a lekana go leleka bosula. Molomo o tshwanetse go tsena. (Balang Baefesia 5:18).
^{motho} Motho o tla tladiwa ka sengwe. Ja a tlala mekgwa e e siameng, jalo mekgwa e e maswe e

latlhehwa kwa-ntle.

Fa bosula bo tlosetse nme mothe a sa tsenye mekgwa e e molemo, jalo o setshwa-kgwa. go na le puo e e reng, "kgopolo e e setshwa-kgwa ke mowa o o maswe wa bodirelo." Se ke boamaruri.

Gantsi re tshwenyega ka dikgopolo tse di phoso. Mme fa re ipoletsa re re, "ke seka ka akanya kaga sele;" re baya dikgopo tsa rona fmo go sone thata thata. Molemo (phoko) ke go nyeketsa mogopolo o o bosula ka go akanya kgopolo e e siameng. fa re siame fela ka go gana go dira dilo tse di maswe. ke siama ka go thatsa botshelo ka dilo tse di rategang.

Karolo ya Bone:

mogogi wa kopano ya Basadi o bdele polelo kaga mosadi yo o reletseng kwa-morago.

"hetsatei lengwe basadi ba le babedi ba kopano ya Basadi ba etetse mosadi yo mongwe wa kopano ya Basadi yo o ne a sa tla diphuthegong tsa ~~ba~~ la-bone. Ba simolotse go mmoetsa gore ke eng a sa tla diphuthegong gongwe ke rekeng ka Ditshipi (Di-sontaga).

Mosadi yo a simolola go naya sikharabo tsa gagwe ^{ka} gore o ntse a lwala malatsi ao othe a a fetileng. Basadi ba ba bedi ba lekile go mo thusa nme ba mmalela mo go jeremia 3:19.

"mme mosadi yo o ne a na le kitso ya go dira bojalwa nme a bo rekisa. Fa a rekisitse bojalwa o beile madi a o a amogetseng mo

kgetsing ya pampiri (enfolopo) mme a a baya
 mo polokelong ya mabel. Fa a beile madi a
 gagwe mo polokelong ya mabel, dipela tsa
 tla mme tsajja madi a dipampiri a a ne a
 le P26.00. Mosadi a seka a itse gore o ka reng.
 O tshotse dikapetlanyana tsa madi a dipampiri
 tse di ne di setse mme a yaja siant^{ela} kwa
 lebentleling. Moo ra-bentlele a gana go ^{mo} ananyetsa
 madl^{ananyetsa} gone dipalo tsothe mo mading di ne di
 jelwe ke dipela. Mosadi o tsele kwa kerekeng go
 ipolela dibe tsa gagwe." (Balang Diane 22:8.)

Marolo ya Botlhano:

^{Tshipi} Dingwaga di se-kae monna o tsele
 kwa kerekeng ka nako e ntsi. Mme botshelo jwa
 gagwe bo ne bo sa tlala dilo tsa Modimo. O
 simolotse go roka diapa o ka tshipi tshokologo
 go bona madi a mantsi. O simolotse go fosa
 ditirelo tsa kereke a roka letsatsi lotlhe la
 tshipi. ka bonako a simolola go nwa bojalwa.
 Mme a simolola go bona basadi ba bangwe
 go ~~beta~~ mosadi wa gagwe. Mme a thalwa
 ke mosadi.

Re bona gore ditshalo tse di bosula di
 tla jang mme di tswelela fa re sa tlala
 mme re sa laolwe ke Mowa wa Modimo.

(Boelalang temana ya tlhogo mme lo
 bolele gore lo gopola gore e raya eng).

(Balang Mathais 25. 31-40) kwa gae.
 Tlhalosetsang ditshokologo gore lo akanya gore
 tiro e e unakilweng mo palong e tleleka jang

mewa e e bosula ya bopula, boikgodiso,
 mabela, go eletsa, jalo, jalo.) (Balang ~~Bainta~~
 15:58). BAKORINTA

Mogogi wa Thulaganyo:

Re bo-mme ba Bakeresete. A re balang
 kaga mosadi wa Modimo mo go Diane 31:27.

Re itse gore go na le tsa e le nngwe-fo
 go tshela botshelo jwa boitumelo. Re gore ka
 go senya nako letsatsi le letsatsi le Rara wa
 rona wa legodimo. Re tshwanetse go mo kopa go
 laola dikgopolo tsa rona tsa letsatsi. Re tshwa-
 netse go mo kopa go laola mafoko a rona le
 ditiro tsa rona. Jalo re tla tlediwa ka kgiso
 le boitumelo. Re tla tlediwa ka botlalo jwa
 Modimo. Fa re o kopa go dira se, o tla dira
 jalo.

Thulaganyo 7 ^{checked} x

Tlhogo ya kgweedi-tharo: DITHUTO TSA GA JESU

Tlhogo ya gompieno: ~~A~~ BOITUMELO

Temana ya Tlhogo: "Mme bogolo go sego ba ba utlwang lefoko la Modimo mme ba le boloka" (Luke 11:28).

Mogogi wa Thulaganyo:

(~~Ba~~ ~~ba~~lang ditluto tsa ga Jesu tse re di ithutleng mo dikgweedi tse tharo tse).
Ja re batle go nna loka le botshwakga jaaka morna yo re ithutleng kaga gagwe beke e e fetileng. Boemo jwa mo re batla go tladiwa ka bollalo jwa Modimo.

Gompieno re ya go akanya kaga boitumelo. Potlhe re batla go itumela. Re itumediswa ke eng? Ja re na le madi a mantso ntsi go reka dilo tse dintsi, a se se tla re itumedisa? Batho ba le bantsi ba gopola jalo. Mme batho ba ba humileng ba le bantsi ga ba itumela tota mo dipelung tsa bone.

Gompieno re tla bona se lefoko la Modimo le se buang kaga boitumelo.

Karolo ya ntlha:

Resalena 144:15 e re bolelela gore,
"... go itumela batho ba Modimo o leng Morena!
Temana e e re bolelela se re se ithutleng mo

thulaganyong ya rona ya utlha mo kgwedding tse tharo tse, gore go itse Morena Modimo wa rona ke se se se kgatlang thata se se ka re diragalelang. go le le le boitumelo jwa mme mo dipelung tsa rona. ke o re o lelang go batla thuso. (Balang Pesalema 146:5).

"Yonne Bogosi jwa Modimo ga bo reye go ja le go nwa mme bo raya tshwano molomo le kgaiso le boitumelo mo Moweng o o Boitshapha". (Barona 14:17). Temana e e re bolelela gore Bogosi jwa Modimo bo le le le boitumelo le kgaiso. Fa re le mo Bogosing jwa Modimo mme re o letla go laola matshelo a rona, re itse boitumelo jwa boamaruri. A lo lenogile se? "Dila tse tse ke di buileng le lona gore boitumelo jwa me bo mme mo go lona, le gore boitumelo jwa lona bo ka tala" (Johane 15:11).

Karolo ya Bobedi:

A re boneng gore Jesu o re rutaing mo temaneng ya rona ya tlhogo. A re re tla itumela fa re utlwa kefoko la Modimo mme re le boloka. Fa re itse mme re rata mongwe, re bua le ene mme o bua le rona. Re reetsa se o se buang.

Ke boamaruri jo bo tshwanang mo motsalanong jwa rona le Modimo. Re reetsa se o se re bolelelang ka kefoko la One, Baebel. Re o reetsa jaaka re o rapela letsatsi

le letsatsi. Fa re rapela ga re dire puo yotlhe
 a lo gakologelwa gore fa re rapela, re seka
 ra tshaba shinako tsa tidinako? Re
 tshwanetse go ena (didinako) mme re
 letle Modimo go bua le rona nako nngwe.
 Jesu o re bolelela gore batho ba ba
 itumelang ke bao ba utlwang ^o se buang,
 mme ba thotle. (Balang Peralema 119:10).

a lo gopola gore mosetsana yo o mo
 polelong e e latelang o thotlile Modimo?

"Mongwe wa bao mo toropong ya rona
 yo o amogetseng Morena mo tsoletsong ke
 yo o ne a le mosetsana wa rona wa ntlha
 go tsaya kgato ya Bofunagadi. O ne a sa
 reetsa le eleng se batho ba ne ba se ^{molelela} mndlela
 kaga Morena. O ne a tsamaya ^{asetse} mo mosimane
 wa gagwe mo vago gongwe le gongwe kwa o ne
 a ya gone ka gore o mosimane ne a letsa
 katara. Mme fa Modimo o buile mo pelung
 ya gagwe o ipaletse dibe tsa gagwe. Jaanong
 ke mongwe wa ^{ba} itumelang thata mo
 Moreneng, o bua jalo."

(Balang Johane 1:9)

Karolo ya Boraro:

a lo gakologelwa ditemana tsa
 Baebel mo go Mathaio 25 kaga go direla
 Jesu ditiro tse di molemole ~~fa~~ fela fa re di
 direla batho ba bangwe? a lo gopola gore
 sethophatsa kopano ya Basadi mo
 polelong e e latelang se ne se obanela ditluto

Tsa ga Jesu mo ditemaneng tseo?
 "Mosadi mongwe o ne a le modumedu
 yo o ne a kolobeditse mo kerekeng ya rona,
 mme monna wa gagwe o ne a ise a mme
 modumedu. Monna wa gagwe o ne a dule
 mo tirong sephatle sa gngwaga. Jaanong
 rona Basadi ba Kopano ya Basadi re
 utlwele ^{botshoko} tse kolobeditse mo kerekeng ya rona mo
 matshwenyegong a gagwe. Re ~~phokantse~~
 boupi o mme re beile madi gore re mo a
 a fe gore re mo thusa mo dikgweding tse, tsa
 fa monna wa gagwe a ~~o~~ sa bereke.
 Modimo wa araba ditshapelo tsa rona mme
 ka bonako o monna a bona tsa

Monna yo jaanong o tla kerekeng ya
 rona ka ntsha ya thusa e o e filweng ke
 rona basadi ba Kopano ya Basadi. O
 nonotshitswe thata ke go tla kerekeng. Re
 dumela gore Modimo o a thusa fa o o kopa
 go thusa".

Karolo ya Bone:

(Balang Baefsaia 4:32). A lo gopola gore
 mosadi yo o mo pololong e e latelang o ne a
 tlotla ~~Modimo~~ se Modimo o se buang mo
 temaneng e?

Mosadi mongwe o ne a le pelo-klutshane
 teta fa a ne a tse na mo gae bona be ne ba
 chidimala ba sa itumelle. Fa monna wa
 gagwe a monotsa sengwe gongwe a araba
 potso nngwe, o ne a ikutlwa ekete o ka

montshiwé

"Mo lo itumelang mo go gore, lefa ka lobakanyana ~~fa~~ lo lo ka tsena mo tshetlegong ya ditoko tse di'ntsi. Gore go lekwa ga tumelo ya lona ka e rataga bogolo go gauta e e nyelalang lefa e lekilwe ka molelo, go fitlhelewe e le pako le kgalalelo le tlotlo mo tshendong ya ga Jesu kesetse. Go lefa lo ise lo mmone lo a mo rata; ~~go~~ lefa lo sa mmone jaanong lo dumela mo go ene, lo lo lo itumela thata mo go ene ka boitumelo jo bo se kakeng jwa bolelwa, jo bo tletseng kgalalelo (1 Petoro 1:6-8)

Re bolelwa gore ditoko di supa gore a tumelo ya rona e tshwane. A lo itse mongwe yo o tlogetseng Modimo le kereke fa a ntse le ~~teko~~ ^{thaelo} e e thata? Fa re ikanya Modimo, o tla re fetisa teko ~~le thata~~ ngwe le ngwe ya botshelo. O tla nonotsha tumelo ya rona thata.

Go na le mefuta ya ditaelo le mentse. Ngwe ke bolwetse, ngwe ke go utlwana le motho yo o thata go tshaloganya, lo ka bala ditoko tse dingwe. Fa dilo tse di thata tse di tla mo botshelong re tshwanetse go botsa Modimo gore, "O na le eng go ntshinta go feta tshaloganyo e?"

Mogogi wa Thulaganyo:

bofelong go na le taalo e Jesu o e ntshitseng kwa bofelong jwa botshelo jwa lagwe, e bonwa mo go Johane 15:17. "Se ke a se lo ladela, go ratana"

simetsa. Morena o buile le ene, goupina go na le botumelo^{mo} le gaeng le bone.”

Tsela ngwe e e matlhofo-tlhofo gore re lefe ke ka dilo tse re di buang. “Mme lolene ke tokolole e ~~pe~~ potlana mme lo ipelafatsa ka dilo tse dikgolo. Sekgwa se segolo jang se se tshu^{hu}biwang ke molelo o monnye?.. Mme ga go motho yo o ka kwabofatsang lolene, ke bosula jo bo tshabathabang, ho tletse more o o bolayang. (Jakoba 3: 5, 8) Mo temaneng ya bo o re bolelelwa gore ga go motho yo o ka kwabofatsang lolene. Ke Modimo fela o o ka dirang jalo. O tla fladla ditene tsa rona fa re o kapa go dira jalo.

lemogang mo pelong e e fa godimo gore morena o tshamaniseditse mosadi yo sebe sa gagwe. (Balang Jobe 5:17) Fa a reeditse Modimo, jalo botumelo bo taile mo legang leo.

Karolo ya Botlano:

“Go sego ba ba bogiseditweng ~~tsam~~ tshiamo, goune bogosi jwa legodimo ke jwa bone” (Mathaio 5:10). Go lebege go yakgamatsa go gopola gore mongwe o ka itumela fa a bogisiwa, a ga se jalo? Mme se ke se Jesu o se buileng. Ke bona bo amavuri jo bo tshwanang ano mapelong a mangwe. (Balang Jakobe 1:2, 3 le Baroma 5:3, 4). Ke bolelelwa gore ditoko le ~~ditoko~~ tshe ditlhatlho bo tsa rona di naya bopelotelele mme na jalo matshela a rona a

A muni re rata bangwe ka rona ba
 Bakeseete? go thata go rata batho bangwe
 go na le batho bangwe ba ba se ^{na} patengeng
 go na le batho ba ba bonalang ba dira
 shilo go re utlwisa botthoko. Mme Modimo ga
 o re botse gore ke batho ba mofuta ope. Ma
 re fela re tshwanetse go ba rata. Re ka
 dira se jang fa se le thata jaana?

Re ka kopa lorato lwa Modimo go
~~thata~~ elela mo dipelung tsa rona mme lo tsene
 mo bathung ba bangwe. Ja re kopa Modimo
 go re dira go eletsa go rata ba bangwe, jalo
 Modimo o tla bereka. O tla nolofatsa (gakolosa)
 dipelo tsa rona mme o di tlatsa ka lorato go
 ba bangwe. Mme lorato lo lo tla tsena mo
 dipelung tse dingwe. go lekgang mme lo tla bona
 boitumelo bona

Thulaganyo 84

Tlhogo ya Kgwele-Tharo: DITHUTO TSA GA JESU

Tlhogo ya Gompiano: BOINGOTLO (BOIKOKOBETSO)

Temana ya Tlhogo:

"Gonne mongwe le mongwe yo o kgodisang o tla ngotlafadiwa, mme yo o ingotlafatsang o tla godisiwa." (Luka 14:11)

Mogogi wa Thulaganyo:

Beke e e fetileng ~~re~~^{pe} ithutile gore tsela ya boitumelo jwa boamaruri ke go obanela Modimo. A re ntse re tlhakanela boamaruri jo le ba malwapa a rona?

Gompiano re tla ithuta kaga sengwe se Jesu o se gateletseng thata.

~~Re bala ka seemo se mo Baebeleng yotlhe.~~^{selekanyo}
(Balang Diane 10:19 le Diane 29:23). A lo ka bolela mo ditemaneng tse ~~semo~~^{selekanyo} se re buang kaga sone? le, re ithuta kaga boingotlo.

1. Ka go reng boingotlo bo tlhokega jaana? Diane 15:33 o re bolela gore, "Boingotlo bo tla pele ga tlotlo."

Karolo ya Ntlha:

Boikgodiso mo pelung ya motho ke sebe kgatlhanong le Modimo. Ke eng go ntse jalo? Ke eng fa boikgodiso bo kgaoganya motho le Modimo? Ruri rotlhe rotlhe re na le tshwanele ya go ithokomela le go ipelafatsa ka magae a rona

le dilo tse re nang le tsona. Boamaruri re di bereketse.

Dikgopolo tse di ntseng jalo di a re ngotla. Ga di tlotle Modimo mme ga di lenoge gore ~~O~~ re naya tsothhe tse re nang le tsona. (Balang Jakobe 1:17). Boikgodiso bo re baya fa pele ga Modimo (re ikgopola pele). Re baya bo-~~rona~~ bo-rona mo tlogong ya dipelo tsa rona. Re roba (tlda) molao wa nthha (Ekesoda 20:3). Re seka ra baya motho ope gongwe sengwe le sengwe kwa godimo ga Modimo. (Balang Luke 14:26).

Modimo o tla othaya boikgodiso. "Matlho a motho o a kadileng a tla bokaladiwa, mme boikgodiso jwa batho bo tla obiva, mme Morena a le nosi o godisiwa mo letsatsing leo." (Isia 2:11).

Modimo o tla duela ba ba boingotlo. "Ingotleng fa pele ga Modimo mme o tla lo gaisa." (Jakobe 4:10). Go kgattha gore Modimo o o Boitshetsho pho o age mo mothung.

Karolo ya Bobedi:

Boikgodiso bo itshupa jang mo matshelelong a rona? Jesu o boletse polelo mo go Luke 14:7-11 ka modiro wa lonyalo. E ne e le mokgwa wa baeng ba ba tlotlegang go nna gaufi le ^{thata} monyadi. Jesu o rile go ne go le botoka go nna kwa ~~felang~~ bonnong jo bo kwa tlase mme o kopiva go sutela kwa godimo go na le go tlopha bonno jo bo siameng thata mme o bolelelwa go sutela kwa tlase.

Barutwa ba ga Jesu ba ganetsanyse kaga yo mogolo. (Balang Luke 9: 46-48).
 A batho ba le bantsi gompiano ba batla go nna ba "Palo ya ntlha?" Thuto ya ga Jesu e ne e le efe mo go bone kaga bogolo? Jesu o ratile gore motho yo mmotlana o tla nna yo mogolo. O rile re tshwane le bana.

Karolo ya Boraro:

Jesu o tshalositse bagogi ba tumelo ba nako ya gagwe mo go Mathaio 23:1-12. "Lo seka lwa dira dilo tse ba di dirang," Jesu o boletse barutwa ba gagwe "Ba ruta tsele e e siameng, mme ga ba e latele." Jesu o rile Bafarasai ba dirile ditiro tsa bone tse di moloro gore batho ba di bone. Ba beile merwalo e e bokete mo bathung ba bangwe mme ba ne ba (Bafarasai) se kake ba e tsaya.

Dikgetsi tsa bone tsa ditimana tsa Baebela di ne di le ditona thata go okisa ba bangwe. Ba ratile manno a thotlego le go bidiwa maina a a thokegang. ~~A ne fillhe~~
 A nako nngwe re fitlhela dibe tse di ~~ntse~~
 tshwanang le tse mo matsibelong a rona?

Karolo ya Bone:

Jesu o boletse polelo e nngwe mo go Luke 18: 9-14, kaga banna ba le babedi ba ba ne ba rapela. Mofarasai yo o ileng go rapela o o ne a kumile-sebele mme a puyatso ba bangwe. O ne a sa ye go rapela ka boamano. O ne a ya go bolelela Modimo jaaka a siame.

Go sa belaelege o dirile dilo tse o rileng o di dirile.
 Mme potso ga se, "A ke siame jaaka bakaulengwe^{engwe}
 ba me?" nne, "A ke siame jaaka Modimo?"
 Fa re iteba mo ponong ya Modimo, ga go na
 bonno jwa boikgodiso.

Mokgethisi o itsile fa a le molephi. O
 kopile Modimo go nna le bouthwelo-botlhoko mo
 go ene.

Polelo e e re bolelela gore ga go motho
 ope o yo o ikgodisang o ka rapelang ka boamaruri.
 Mongwe o rile kgoro ya legodimo e kwa tlase
 mo eleng gore ga go ope o ka tsenang fa ese o
 ka mangole a gagwe. Ga go motho ope o ka
 rapelang ka boamaruri a nyatsa bakaulengwe
 ba gagwe.

Thapelo ya nnete e tswa mo go beyeng
 matshele a rona fa thoko (thakoring) ga botshela
 jwa Modimo, nne eseng ga a batho ba bangwe.

Karolo ya Botlhano:

Go itse Modimo le go bolokwa, motho
 mongwe le mongwe go tshwanetse go ~~nna~~
 boingotlo ingotla ka go ipolela dibe tsa
 gagwe. Fa a (motho) lemoga gore ga a na
 nonofo ya go ipoloka, jalo Modimo o ka bereka.

Polelo e e latelang e supa se:

"Go na^{le} mogogi wa kopano ya Basadi
 yo o nang le basetsana ba ba godileng. Ka go
 tlhoka lesego botlhe ga ba utlwe batsadi. Ga ba
 utlwe mo eleng gore moso mongwe le mongwe
 fa mmabone a tsoaga go gotsa malelo, ba sala
 ba robetse go fitlhela metshegare. Ga ba tlotle

le eleng wa-bone tota.

"Ea ne e re fela fa yo mmotlana (monnye) wa bana ba a ne a bolelwa go ya kerekeng ke mmagwe, o ne a ka bua ka makgakga le mmagwe mme a latlhe Baebel. O ne a sia le mosimane yo le ene o ne a le botlhabisa-dithong mo bathung. Se, ya una morwalo o motona thata mo kerekeng.

"Kereke mmogo le batsadi ba ba rapelala. Morena o buile le mosetsana yo monnye mme a neela botshelo jwa gagwe mo Moreneng. A ena fa pele ga kereke mme a ipolela dibe tsa gagwe tsotlhe mme a lala. Yo o tlang fa pele ga yo monnye le ene a amogela ^{morena} mme a ipolela dibe tsa gagwe. A bolela kaga go-nwa ga gagwe, boaka, le go se ikobele batsadi. Modimo o mmolokile. "Setlhabelo se se amogelesegang mo Modimong ke moya ^{o robegile} o robegile; pelo e e robegileng le e e, o Modimo ga o kitla o nyatsa" (Pesalema 51: 17).

Karolo ya Borataro:

Jesu o buile kaga boingotlo. le ene gape ~~o~~ o re supeditse boingotlo ka Bo-ene. "Mme jaaka a bouwe mo seemong sa botho o ne a ~~o~~ ingotla mme a una a ikobela loso, le eleng loso mo sefapaanong." (Bafilipi 2: 8). O ne a ikobela Arague wa legodimo.

Re ithutile beke e e fetileng gore boikobo mo Modimo bo bre boitumelo.

Re tshwanetse go latela dikai tsa ga Jesu. "Se direng sepe ka boikgantsho gongwe go ipelafatsa, mme mo boingotlong balang ba bangwe go feta lona" (Bafilipi 2:3). Re seka ra dira dilo ka ntlha ya boikgantsho gongwe ka gore re ikgopola re le bagolo. Re seka ra ikgopola botoka go feta ba bangwe.

"Fa batho ba me ba ba bidiwang ka leina la me ba ingotla, mme ba rapela mme ba batla sefathogo sa me, mme ba sokologa mo ditseleng tsa bone tse di bosula, jalo ke tla ba utlwa ke le kwa legodimong, mme ke tla itshwarela dibe tsa bone mme ke fadisa lefatshe la bone" (2 Ditiragalo 7:14). Molaetsa ~~wa~~ o newa batho ba Modimo ka sebele. A re lemogeng dikgato tsa go ya kwa masegong a Modimo. Pele, re tshwanetse go ingotla. Re tshwanetse go lemoga gore mo go rona ga re sepe.

Kwa bobedi, re tshwanetse go rapela. Re batle nonofo ya Modimo le botlhale mme eseng tsa rona. Re batle sefathogo sa One. Modimo ga o kitla o re pateletsa go tla kwa go One. Re tshwanetse go batla go o rata le go o bamelwa. Wa re fa re batla re tla bona.

Jalo re tshwanetse go sokologa mo ditseleng tsa rona tse di maswe. Sebe

I

mo botshelong jwa Mokeresete ~~to~~ se mo
gapela masego a Modimo. lefa e le
Mokeresete ga a kake a fenywa sebe mo
botshelong jwa gagwe mo nonofong ya
gagwe. Modimo o setse o re file ~~pha~~
phenyo mo godimo ga kotha~~o~~ ya dibe
tša rona. Jaanong o tla re fa phenyo
mo godimo ga nonofo ya dibe tša rona
fa re ikokobetsa (ingotla), re rapela, re
batla sefathogo sa tšue nne re schoologa
mo ditšheng tša rona tše di ^{bosula} ~~masula~~.
(Balang Baroma 6:6).

Mogogi wa Thulaganyo:

Satane o re raela thata go amana
le boikgodiso (mabela). Re ka re re ipelafatsa
ka magae a rona gongwe ka madi e re
a dirang. Re ka ipelafatsa ka diaparo
tše re di aparing gongwe ka bana ba
rona. Re ka ipelafatsa ka tiro e re e dirang
gongwe go ka nna le gore re ipelafatsa
ka tiro e Modimo (Tiro ya Modimo). Fa
Satane a re raela go ikgodisa le go nna
boikgogomoso, jalo o re tšiletsa ^(patikela) masego
a Modimo.

patikela

THULAGANYO 9

OK

Tlhogo ya Kgwele-Tharoko: DITHUTO TSA GA JESU

Tlhogo ya Gompiano: DIKHUMO

Temana ya Tlhogo:

Mme a ba raya a re, "Tlhokouelang, lo bo lo ^{12:15}itse mo bopelotshetlheng, gonne botshelo jwa motho ga bo mo letlotlong la dithoto tsa gagwe." (Luka 12:15).

Mogosi wa Thulaganyo:

(Botsa ditokologo tse di farologanyeng go bolelela setlhopho gore ke dithuto dife tsa ga Jesu tse di ba seletgetang meleno thata mo dikgweding tse tharo tse.)

Mo thutong ya ga Jesu re tla e ithutang gompiano, re bona gore Jesu o ne a itse pelo ya motho, Modimo ka boanaruri o itse dikgopolo tsa motho. O itse gore motho o ka sala dikhumo morago.

"Go o ikanyang dikhumo tsa gagwe o tla swaba (o tla wa), mme mosiane o tla kgaba jaaka letlhare le letala." (Diane 12: 28)
 "Go o segagapa mo papading o dirle ntlo ya gagwe matshwenyego, mme go o ila¹⁵ dimpho tsa patiko o tla tshela." (Diane 15: 27). Ditemana tse di re bolelela maungo a go mela dikhumo bogagapa le go ikanya mo go tsona. Batho ba ba ntseng jalo ba tla bere matshwenyego mo matlunga bone.

Karolo ya ntlha:

A go phoso go nna le dilo tse di ntle?
A ntle e ntle^e ke selo se se siameng go nna
le sone? Re batla bana ba rona go nna le
diaparo tse di siameng. Go phoso eng go nna
le dilo go phutholola botshelo sentle?

Ja go sepe se se phoso mo dilong tse
ka bo-tsona. Dilo tse di tsheng jaana di
itumedisa botshelo thata. Tota, Modimo o re fa
dilo tsothe tse di kgathang mo lefatsching go
di itumela. Ja wa re dirla dijo fela go ja,
mme gape o di di tse dirile go nna monate
gore fre tle re itumela fa re di ja.

Mme matshwenyego a tswa mo
semong sa rona mabapi le dithoto tsa rona.
Modimo o a re tthagisa: "Tlhokomela e se
re gongwe wa bua mo pelung ya gago wa re,
•Nonofa ya me le thata ya letsoho la me ke
tsona di mphileng khumo e" (^{Deuterone} Deuterone 8:17).
Rele ga re go itse re simolola go tsaya
molato wa go inaya masego a rona.
Boikgodiso jalo bo gagabela mo matshelong
a rona, jaaka re ithutile beke e e fetileng.

Modimo o re tthagisetsa pele, "O tla gahlo-
gela^a Morena Modimo wa gago, gonne ke o ne
o go fang nonofa go huna." (Deuterone 8:18)
A lo ka gahlogela temana ya beke e e fetileng
e e re bolelela^m thaloganyo e e tshwanang?
(Ke jakoba 1:17. Balang temana e.)

Karolo ya Bobedi:

Monna o tsile kwa go Jesu mme o mmoditse gore o ka bona botshelo jo bo-sa-^{khutle}jang. Jesu o mmoleletse go tshagetsa ditaolo (melao). Monna o rile o di tshageditse. Jalo Jesu o mmoleletse go rekisa ditsho tsa gagwe mme a abele bahumanegi. Monna o ne a gana gonne o ne a humile thata. (Lo ka bala ~~polo~~ e mo go Mathais 19: 16 & 26).

(Jwe) Ja re bona bo-diphatsa jo bogolo jwa dikhumo. Di ka kganela metho go tsena mo bogosing jwa Modimo. A se se raya gore mongwe le mongwe wa rona o tshwanetse go aba ~~sengwe~~ le sotlhe se o nang nase gore a tle a bolokwe? Nnyaa, ga go reye jalo. Jesu o bone mo teng ga pelo ya ^{lekau}lekawana le. O bone gore lekawana le ratile dikhumo tsa gagwe go feta jaaka a ratile Modimo. Go nna morutwa wa ga Jesu le go nna ngwana wa Modimo, re tshwanetse go o tlopha godimo ga metho mongwe le mongwe gongwe sengwe le sengwe. Ga go na tsala epe go supetsa Modimo gore re tlopha go o rata (Balang Luke 9: 25).

Modimo o re bolelela gore, "... Ja dikhumo di ntsifala, lo seka lwa tlhoma (baya) dipelo tsa lona mo go tsone. (Dipeadema 62: 10)

Karolo ya Boraro:

"E se re gongwe o jile mme o kgatle"

mme o agile matlo a mantle mme o nna
 mo go one, mme fa dikgomo le dihutshane
 (dinku le dipooli) tsa gago di ntsifala, le selefara
 le gauta ya gago e ntsifala, le ~~se~~ sotlhe se
 o nang naso se ntsifala, mme pelo ya gago
 e tshetsege, mme o lebele Morena Modimo wa
 gago, yo o go ntshitseng mo lefatshing la egepeto,
 mo thung ya botlhanka! (Deuteronomy 8:12-14).
 Modimo o tshagisa batho go se o lebele fa ba
 na le matlo a mantle, dikgomo tse dintsi le
 madi a mantsi. Fa batho ba bona dilo tse
 gompiano ba relesega go baya (likanya) mo
 mading a bone mo dipolokelong (dibankeng)
 go ba thusa. Ya ba tlotle Modimo. Jalo fa
 bolwetse le ~~botse~~ pelo-botlhoto ditla, ba bona
 gore ba tloka Modimo.

Jesus o boletse ka monna yo mongwe
 yo o ne a humile thata ~~ya~~ mme a ikaela
 go aga dipolokelo tse ditona go tsenya
 thobo ya gagwe. O (monna) gopotse gore o
 tla nna le dingwaga tse di ntsi go itumelela
 dikhumo tsa gagwe. Jesus o rile one a le
 sekele ka gore one a ka swa borigo joo.
 (Polelo e e bonwa mo go luke 12:16-21).

Monna yo o dirile jaaka ekete botshelo
 ke se-nama fela. Jalo one a sena dikhumo
 mo botshelong jwa se-mowa.

Morevi o ~~o~~ ne a etla monna mongwe
 o one a na le ntlo e tona le mathwana (dikamori)
 a mantsi. One a na le dikoloi (melotokara) di
 le tharo. Mme one a hutsafetse thata. Mosadi

wa gagwe o ne a le mo sepe kekelong (sepateleng)
o rile o sentse botshelo jwa gagwe jollhe a
dira madi. Mme o lenogile gore botshelo jwa
gagwe bo ne bo sena sepe. O rile, "fa ke na
le ~~eng~~ eleng dikgakologelo (dikgopolo) dipe tse
di ~~itumelang~~ itumetseng."

Karolo ya Bone:

(Balang Timotio 6:7-10). Buisanang ka
ditemana tse). E ke thuto e e ~~thabisa~~ thama-
letseng, a ga se jalo? Re bona boanaruri jwa
yone mo bathung gompiano. A satane o re
vaetse go baya ~~dikhuma~~ ~~ho~~ dithoto tsa rona
pele re baya Modimo? -

(Balang Mareko 4:19.) Fa peo ya Modimo
e betwa mo matshelong a rona, ga e kake ya
o beela loungo. Re bolelwa gore e ka betwa ka
ditlhokanolo le dikeliso tsa lefatsheng le
boitumelo mo dikhumong. A re bona boana-
ruri jo mo pololong e?

"Mosadi wa Mokeresete o ne a sa
ikanyege mo Bokereseteng jwa gagwe. O ne a
le pelotshetha e kgolo mo mading. O ne a na
le tsala ~~ya~~ ~~ne~~ e se mosadi wa Mokeresete.
O ne a ya kwa mosading yo ka metlha ^{tsala} a mo
kopa go dira bojalwa gore a bo rekise. Mosadi
~~yo~~ ~~o~~ seng Mokeresete e ne e apaya bojalwa
mme e bo rekisa. Madi a a bonweng (dirilweng)
a ne a neelwa mosadi wa Mokeresete.

"letsatsi lengwe Basadi ba Kopano ya
Basadi ba etela legae la tsala e e seng Mokeresete.

Basadi ba, ba Bakeresete ba simolola go
bua le mosadi, ba mmolelela tsela ya go
bolokwa. Ba mo luleletsa kwa kerekeng ya
bone le kwa ~~phuthlegong~~ ya kopano ya Basadi.
Mosadi o arabile ka gore ^{ya} go pole gore go
na le sengwe se se jaaka Bakeresete ka
gore ke batho ba Bakeresete ba ka netlha
ba mo kopileng go apaya bojalwa go
rekiswa. Basadi ba ne ba tshwenyegile
thata mo dipelung tsa bone mme ba
simolola go rapelala mosadi yo o ne a
timetse ~~o~~ mmogo le mosadi yo o ne a le
Mokeresete yo o sa ikanyegeng."

Karolo ya Botlhano:

Fa re na le dithoto di le dintsi re ka ralelaga
go ikgantsha ka tsone. Mme ga re a tshwanela
go nna le dithoto tse dintsi go nna le seemo se
se phoso go lebaganana le tsone. Re ka nna le dilo
di se-kae fela, mme re ka di baya fa pele ga
Modimo.

(Balang Mathai 6:19-21).

Re bolelwa go agal (go dira) dikhumo kwa di tla
unelang ruri kwa Palestine khumo gantsi e ne
e bewa mo diapavong. Fa motoutwane (moto) o
tsene mo go tsone o ne o di tlogela di onetse. Re
itse rotlhe gore re ka latlhegelwa ke dilo tsa rona
fa mongwe a di utswa.

Mme go na le lefelo le fa dikhumo tsa rona
di tla bolokega ^{le} sentle. (Buisanyang ^{kaga} tletsela tse
re ka bayang ~~re~~ dikhumo kwa legodinong).

Mogosi wa Thulaganyo

A re akanyeng gape ka temana ya rona ya tlhogo. (6 boeleng) Re itse gore ditloto tsa ^{rona} ga se dilo tse di tlokegang thata mo botshelong jwa rona. Bo-gone jwa Modimo, lorato le kagiso di ke dikhumo tsa rona tsa botlhokwa-tlhokwa. Re tshwanetse go o baya pele.

Modimo o re batla re itunsekela dilo tse o di re fileng. "Batlang pele bogosi jwa ~~o~~ le tshiamo ya ~~o~~, mme dilo tse tsothe ^o di tla nna tsa lona" (Mathaio 6:33).

Thulaganyo 10

Tlhogo ya kgwedi-tharoko: DITHUTO TSA GA JESU

Tlhogo ya gompieno: BOTLAMEDI JWA BOTSEHO JWA
SEKERESETE

Temana ya Tlhogo:

"Mme o tla rata Morena Modimo wa gago ka pelo yotlhe ya gago, le ka morwa otlhe wa gago, le ka kgopolo yotlhe ya gago, le ka monono yotlhe ya gago" (Mareko 12: 30).

Mogogi wa Thulaganyo:

Motlamedi ke mongwe yo o neetsweng dithoto tsa yo mongwe. Ga se se mo tshokomelong ya gagwe ga se sa gagwe. Mme o lebagane le tsa e o e (toto) tshokomelang ka yone. Mong wa yone o tla boa letsatsi lemgwe. Jalo motlamedi o tshwanetse go ^{to naya palo ya} ~~se o se~~ diileng.

Mokeresete ke motlamedi wa tshogofatso ya Modimo. O amogetse mpho ya poloko ya Modimo ka loso lwa ga Jesu mo sefapanong.

Mo go amogeleng Jesu mo dipelung tsa rona re neela botshelo jwa rona mo go ene. Jalo re nna batlamedi ba Modimo. Modimo o re neela botshelo jo bo sakhutleng ka Jesu morwa one Jesu. Re tshwanetse go ^{ka go} ~~bo~~lla poloko ya kafa re tshelang matshele a rona. Re tshoka go ithuta kaga botlamedi jwa botshelo jwa sekeresete.



Karolo ya ntsha:

Mo go gopoleng kaga botlamedi jwa rona jwa botshelo jwa sekeresete, pele re tshwanetse go tshwantshanya se mo botsalamong mo go Jesu keresete. Re tshwanetse go batla go mo itse botoka letsatsi le tsatsi.

(Balang mafoko a ga Moapostolo Paulo mo go Bafilipi 3:10 le 11). Paulo o bua ka go itse Jesu ka kopano ya (setho) Ofratile go itse go le gentsi kaga gagwe jaaka Mmoleki le Morena. Jalo o ka tshaloganya nonofo mo botshelong jwa gagwe. Ke yone nonofo e e ntseng jaana e e tsositseng Jesu mo phupung.

Gape o batlile go kgona go tshakanela mo dipogong tsa ga Jesu gore a tle a tshwane le ene mo lesung lwa gagwe. Loto lo ke loto ~~ba~~ mo sebing. Fa re batla go swa mo sebing ^{mo} matchelong a rona nonofo ya Modimo e ka re tsosetsa mo botshelong jo boshwa mo go keresete.

Re ithuta go le gentsi kaga Jesu jaaka re ithuta lefoko la Modimo. Thuto e e tshwanetse go dirwa letsatsi le letsatsi. (Balang 2 Timotio 2:15).

Fa re dira Jesu Morena mo matchelong a rona, re mo tlotla le go mo obanela. (Balang 1 Bakorinta 6:19 le 20). Go mo fa (nela) bonno jwa pele mo matchelong a rona go tla re thusa go supela ba bangwe kaga gagwe.

Harolo ya Bobedi:

Mokeresete o na le botlamedi mo botsalanong le kereke. Kereke ke sethophara sa badumedi ba ba kolobeditsweng. Keresete o intsheditse kereke. Ke tla tlhogo ya kereke. (Balang Bakolosa 1:18 le 19). Modimo o tlophile go ~~na~~ mo dira pele, godimo ga botlhe.

Fa keresete a itesitsewe jaaka tlhogo ya kereke, re tla batla go ikanyega mo kerekeng farno lefatshing. Kereke e tshwanetse go dira jaaka lesedi le le tla supetsang ba ba sa dumeleng go itse Jesu.

J gape e tshwanetse go nonotsha badumedi jaaka ba tsalana le ba bangwe mo leratong lwa ya Jesu. Nona jaaka tla batlamedi ba ~~tsalana~~ tshogofatso e e gakgamatsang ya Modimo re tlokega go ikanyega. (Balang 1 Bakorinta 11:2).

Boikanyego mo kerekeng go tla tenya kamogelo ya ditshwanelo tsa rona mo tirong. (Balang 2 Timotio 2:2) Jesu o laotse barutwa ba gagwe go tsweladisa tiro ya kereke. (Mathaio 28:19 le 20).

Harolo ya Boraro:

Ke eng botsalano jwa Mokeresete le ba lolwapa lwa gagwe? Baebel ya reng kaga jaaka fa Mokeresete a tshwanetse go tshwara ba ditokololo tsa ba lolwapa lwa gagwe? (Balang Baefesia 5:22, 25 le 6:1).

Nna matsetseko mo go yona mongwe.

H

Se se tshwanetse go tthamalala mo botsalanong jwa rona mo gaeng ka gore re itse Jesu. Legae le umakiwa mo tsabeleng le eleng pele ga kereke.

Mo gaeng monna ke tthogo ya lohlapa. Mosadi o tshwanetse go tthaloganya (go itse) se nne a nna tokololo ya monna wa gagwe. Mmona o tshwanetse go lerola ka lorato le tlotlo mo tokololong nngwe le nngwe ya lohlapa. A simolole ~~ditsh~~ tshwanolo jaaka mozogi wa legae. A rate mosadi wa gagwe jaaka kereke a ratile kereke.

Bana ba tshwanetse go obanela batsadi. Batsadi ba lekane mo loratong lwa bone le tlotlo fa ba solofela bana go tlotla. Fa go na le lorato mo banyeng go tla nna le molao le tlotlo ya semowa.

Kerolo ya Bone:

Mongwe mosadi wa kopano ya Basadi o kwadile se kaga magae a re ~~ba~~ batlamede ba one:

^{Jack} "Re itse gore magae a rona re a filwe ke Modimo. Re itse ~~gore~~ tshwanetse go lebogela Modimo magae a rona, le bana ba rona. Re filwe ke Modimo bana ba rona. Tse ke dimpho tse di tswang mo Modimong nne re tshwanetse go o leboga. Go na le ba le bantse ba le bone ba batlileng magae, nne ka tselo nngwe Modimo ga wa ba fa se, se ba se batlileng. Ba tsofetse ba sena legae le bana.

Bao ba rona ba re nang le magae re
 lemoage gore re tsego thata. Jalo re tshwanetse
 ka boamaruri go tshetsetsa magae a rona
 jaaka mosadi yo re balang kaga gagae mo
 go Diane 31:10, 11, 28, 29. Mosadi o tshageditse
 legae la gagae ka boamaruri. A re tshete-
 tseng magae a rona, re itse gore ke mpho
 e re e filweng ke Modimo."

Karolo ya Botlhano:

~~Re tshwanetse go nna le saemo sa
 sekeresete mo go ba bangwe.~~

Saemo sa Mokeresete se tshwanetse
 se go nna eng mo go ba bangwe? Kefoko la
 Modimo le re ruta gore re tshwanela go
 nna jaaka ^{ba} mosadi wa ba ga Kerese.

Pele ga tsotlhe, re tshwanetse go
 supa lorato. Sekai sa ga Kerese ka bo-ene
 se tshwanetse go salwa morago. "Taolo e
 ntšha ke a lo e naya, gore lo ratane; le eleng
 jaaka ke lo ratile, gore le lona lo ratane."
 (Johane 13:35).

• ^{Re} ~~ke~~ rapaklaneng. Pelo-phepa e e
 kgathang ya Mokeresete mo go yo mongwe
 o sele e tla ahanngwa mo ditshapelong
 tse o di ntshetsang Modimo boemo jwa gagae.
 Sekai sa ga Paulo ke pitso mo go mongwe le
 mongwe wa rona. (Balang Baefesia 1:15 le
 16).

Kamogo ya rona mo go ba bangwe
 e tshwanetse go tsenya gotlhe letlhoko la

6

mmele le mowa. Kereke ya pele e tshonile
bagogi gore ba tle ba direle kthoko la ba
ba mo tihologong. Tiro ya rona mo go ba
bangwe ga e kake ya fela fa re gopotse
mmele (se-nama) fela. Re na le kereke go
~~mo~~ Mo tshakanela. Lorato lwa Modimo ke
lwa batho botlhe. Re tshwanetse go isa
Jesu kua go ba bangwe.

Mogogi wa thulaganyo:

Dilo tse re di ithutibeng gompieno
di ke tsa tshokego e kgolo mo go mongwe
le mongwe wa rona jaaka Bakereke.
Botshelo jwa sekereke bo feta go sala morago
sethopho sa melao fela go direla mokgwa
wa rona. Jesu o batla go tshela botshelo
jwa lagwe ka rona. Botlamedi jwa rona
bo tsenya gotlhe mo o go tshophang go go
dira mo teng le ka kwa-utle ga rona letsatsi
le letsatsi.

checked

Thulaganyo 11

Tlhogo ya Kgweledi-Tharo: DITHUTO TSA GA JESU

Tlhogo ya Gompiano: BOTLAMEDI JWA GO-FA (GO ABA)

Temana ya Tlhogo:

A bo go latlhega lona bakwadi le Bafarasai, baitimokanyi! lo ntsha sa-boshome sa ditlhatswana tsa menta (mint) le arise le kumina, mme lo tlogetse dilo tsa molao tse di bokete bogolo di ~~sa~~ ^{sa} dirwa, tse e leng tshiamiso, le kutlwelo-botlhoko, le boikanyo, tse lo tshwane tseng go di dira, le tse dingwe lo sa di lese di sa dirwa (Mathaio 23:23).

Mogogi wa Thulaganyo:

Thuto ya rona gompiano e amana le ntho e e tlokegang thata, botlamedi jwa go-fa. Ka metlha re amogela ~~ba go~~ ^{ma sego} ba tshogofatso ya Modimo ka letlotlo le legole. Mme go ka go-fa Modimo gone? A lo akanya se se tlokega? Modimo o solofela eng mo baneng ba tse ka go-fa ga bone?

Botlamedi ke mongwe yo o tlokomelang dilo tsa yo mongwe. Re batlamedi ba tshogofatso ya Modimo e e gakgamatsang. ~~So~~ tsothe tse re nang le tsona ke tsa Modimo. Baebel e re ruta gore Modimo o re tshwarela mo palong ka tsele e re tshwarang dilo tse o re nelang. Temana ya tlhogo e tlhalosa se Modimo o se solofelang mo go rona.

Karolo ya Ntsha:

Sa-bosome se Baebele e buang kaga sone ke eng? Ke ~~se~~ ntsha ya lesome ya sengue le sengue se re se amogelang. Se se tsenya le madi a kamogelo (fa o bereka), dijo le slithuso tse dingwe tse re di amogelelang tiro ya rona. Re ka amogela tse ka go berekela mongwe ka thapo (P^hiro). Re ka di o bona ka go ipereka. Tse ke masogo a a tswang Modimong. O re solofela go supa lorato lwa rona le boitumelo ka go ntsha sa bo-some sa tse, re se busetsa kwa go tse.

Sa-bosome ke leano la madi la Modimo go tshegetsa tiro ya kereke ya tse fa, mo lefatshing. Mongwe o rila go ntsha sa-bosome ke leano la Modimo la go ruta bana ba tse boikobo.

Selekanyo sa sa-bosome se se ntshiwang se tla farologana ka gore ga re amogele madi a a tshwanang (lekanang) rotlle. Lefa go tse jalo bontshamngwe jo re tshwanetseng go bo ntsha bo a tshwana. Re tshwanetse go ntsha thebe e le nngwe mo go tse di somel dithebe). Fa o dira Dipula tse some, o tshwanetse go aba pula e le nngwe fela. Fa o dira dipula di le masome a mararo, o tshwanetse go aba dipula di le tharo.

Karolo ya Bobedi:

Ke mang yo o tshwanetseng go aba sa-bosome? A ke ba o fela ba ba ikuthwang gore ba kgona madi go busa sa-bosome sa se ba nang le sone? A mongwe o ka re, "ke humanegile thata, jalo Modimo ga o ntsholefele go aba sa-bosome"? Dipotso tse di bodiwa gantsi. Ke mang yo o ka

arabang dipotse tse? Baebel ke lefoko la Modimo
le le buang le rona ka re, rotthe re laelwa
go aba sa-bosome. He amogela mo Modimong.
He solofelwa go busa ^{etsa} bonthanungwe ^{foa} se re
se amogelang kwa go tse. Jesu o rile mo
temaneng ya rona ya tlhogo gore re seka ra
tlhokomologa sa-bosome.

merogo ^{merogo} Polelo ke e ya mongwe yo o setheng
leano la Modimo la go aba sa-bosome.

"^{mme} ~~Mo~~ Maria o ne a le mosadi wa
Mokeresete yo o ne a sa bereke kwa ntle ga legae la
gagwe go bona madi, mme o ne a akanya
leano le o ka bonang madi ka lone go abela
Modimo wa gagwe. ^{mme} ~~Mo~~ Maria o gopitse bano
la go lena merogo, ~~ditamati~~ go jala ditlhare
tse maungo, le go bona mae mo dikokong.

"He jaaka ^{mme} ~~Mo~~ Maria o ne a ka nna
le sa gagwe sa-bosome mo maungong a
gagwe, ditamati le mae go fa Modimo. ~~mo~~
~~gagwe~~. Fa batho ba bangwe mo kerekeng ba
bona jaaka Mei Maria a ntsha sa-bosome
sa gagwe, le bone ba simolola go rekisa
merogo, ditamati le mae gore ba tle ba abe
sa-bosome. Jaanong madi a otthe a dirisiwa
dirisediwa tiro ya Modimo mo kerekeng.

Karolo ya Boraro:

sa-bosome se tshwanetse go senngwa jang
mo kerekeng ya rona? Sa-bosome se tshwanetse
go dirisiwa go dira tiro ya Morena. Kereke e na le
tiro e ntsi go e dira. Sa-bosome se tshwanetse

go dirisiwa ka botlhale gore go ~~dirilwa~~ ^{direlwe} dila morena dila tse di tlokegang.

Moruti o tshwanetse ~~o tshwanetse~~ go tlokomelwa ka tsa-bosome. Se se ne se le boamavuvu jwa Testamente e kgologolo. (Balang Dipalo 18:24: tlang tloko: Balifi ba ne ba le baperesiti.)

Re rutiva gape go tlokomela baruti mo Testementeng e ntsha. "A ga lo itse gore ba ba thapilweng (hivilweng) mo tirong ya temple ba bona dijo tsa bone mo temphang; mme ba ba berekang mo aletareng ba tlokanela mo dimphong tsa setlhabele? Ka tsela e e tshwanang morena o laetsa gore ba ba bolelang lefoko (efangele) ba tshwanetse go bona botshelo jwa bone ka lefoko." (1 Bakorinta 19:13 le 14).

Ditiriso tse dingwe tse di tlokegang tsa sa-bosome ka go reka dikwalo go ruta batho, go thusa bathoki mo tlokgong le go tshetsetsa kago ya kereke mo pakanyong e e siameng.

karolo ya Bone:

Batho ba ba tshedileng mo malatsing a Testamente e kgologolo ba amogetse lefoko ka Modimo jaaka mola. Ba omanetse mola o kwa ntle ga go tshaba Modimo le kotlha ya One. Re badile mo Baebeleng gore e ne e le mola o wa Modimo gore batho ba ake sa-bosome. Batho ba ne ba amogetse lefoko ka Modimo mme ba ikanyega go ntsha sa-bosome.

Mo Testamenteng ^{le} ntsha Jesu a re,
 "Se gopoleng gore ke tsile go senya mola
 le baperofoeta; ga ke a ha go ba senya mme
 go ba tlatsa. (Mathaio 5:17). Dithuto tsa ga
 Jesu/di ne di tsamaya kwa godimo ga mola

Mokeresete ga a tshwanele go
 obanela mola fela go falola kotthao.
 Mo boemong joo o tshwanetse go obana
 ka ketso le ^{ka} boikobo ka ntsha ya lovalo
 lwa gagwe mo go Jesu. O re di tse mo go
 tona (Jesu). Re buoga gore re mo direla
 go le gonye thata. (Balang 2 Bakorinta
 9:6-8).

Karolo ya Botlhano:

A ke sebe fa re sa ntsho sa-bosome?
 E, Baebel e re ruta gore fa re itse gore go
 siame go dira mme re palelwa ke go go dira
 re leofa kgatlhano le Modimo. (Balang
 Jakoba 4:17).

Re utswela Modimo fa re palelwa
 ke go ntsha sa-bosome. (Balang Malaki 3:
 8 le 9). A lo shumela gore go utswela yo
 mongwe ke molato o motona? go go tona-
 tona fa re utswela Modimo.

Gongwe wa re, "Modimo o itse
 gore ke batla go aba sa-bosome mme
 letsatsi lengwe ke tla kgona go dira jalo."
 Nyaa, Modimo ga o re bollele gope gore
 re diege go dira se se siameng. Modimo
 wa re, "ke lo file go le gontsi, ke kopa fela

gore lo ikanyege mme lo ~~na~~ abe lo busetsa mo go nna."

Batho bangwe ba ntsha go feta sa-bosome ka ntsha ya lorato lwa bone mo go Jesu. Lorato mo go ene lo supswa ke jaaka re aba. Re tshwanetse pele go ikaba (intsha). Fa re ikaba ka boamavuri re lenoga thata thata gore sethe re se re sone le se le re nang le sone ke ka ntsha ya ga Jesu.

Mogogi wa Thulaganyo:

Thulaganyo e e a re laletsa gompino. Gongwe bangwe ba vona ga batlhaloganya boamavuri jo pele. Jaanong re a itse.

lona ke eng lo sa dire kakanyo ya gago ~~gore~~ jaanong jaana, mme lo ~~lelele~~ Modimo gore lo tla nna ~~moabi~~ ^{ba} ~~wa~~ ^{ba} sa-bosome? Kapela mme lo kope Modimo go ^{lo} itshwarela ka gore lo paletswe pele ga mo go ntsha sa-bosome.

Re ka simolola gompino go dira se re se itseng gore Modimo o re batla re se dira.

TLHOGO YA GOMPIENO: THAILAND, LEFATSHE LA KGOLOLESEGO

TEMANA YA TLHOGO: "Jalo, fa Morwa A lo golola, lo tla gololesega ruri". (Johane 8:36)

MOGOGI WA THULAGANYO:

Gompieno re tla ithuta ka lefatshe le le kgakala. Leina la lefatshe le ke Thailand. (Ti-land). Thailand e feta Rhodesia go le go nnye fela. Lefa go ntse jalo, batho ba ba mang mo Thailand ba ba ntsi go feta go rataro ba ba nnang mo Rhodesia. Batho ba ba fe-tang di-milone di le 38 ba nna mo Thailand.

Leina la Thailand le raya lefatshe la kgololesego. Batho ba Thailand ba na le kgololesego ya dipolotiki. Mme bontsi jwa bone ga ba gololesega tota ka gore ga ba gololesega ka mowa (ka-se-mowa). Batho ba roba-bongwe mo lesomeng lengwe le lengwe koo ba obamela setshwantsho se se bidiwang Buddha.

Se-Buddha sa re ga go na Modimo jalo batho ba Thailand ga ba itse Modimo O O amaruri le O O tshelang kana Mmoloki Jesu Keresete. Ba ntse kwa-ntle ga tsholofelo le kwa-ntle ga botshelo jo bo sa-khutleng. A re rapeleleng batho ba jaaka re ithuta thulaganyo ya rona gompieno.

KAROLO YA NTLHA:

Batho ba Thailand ba na le letlalo le le rokwa (brown) matlho a mantsho le moriri o o tlhamaletseng o montsho. Ba lebega jaaka batho ba Ma-China gongwe Ma-India ba re ba itseng.

Bontsi jwa batho ke balemi-barui ba ba nnang mo metsaneng. Dijo tsa bone tse ditona ke reisi e ba e lemang mo masimong a bone. Gape ba lema merogo le maungo jaaka re dira.

Go na le dinoka (melapo) di le dintsi mo Thailand. Batho bangwe ba nna mo mathung a mekoro. Batho botlhe ba ja tlhapi e ntsi le reisi ya bone. Ba babisa tlhapi le merogo ya bone thata ka pepere le tsherfi jalo di utlwala di le pharologanyo thata mo go tsa rona.

Batho ba le bantsi mo Thailand ga ba kake ba bala gongwe go kwala. Lefa go ntse jalo, gompieno bana botlhe ba tshwanetse go tsena sekolo dingwaga di supa. Morago ga Lokwalo lwa 7 bontsi bo tlogela sekolo go bereka mo masimong. Dikolo tse di kwa-godimo le diyunibesiti di agiwa ngwaga le ngwaga. Jalo malatsi a batho ba ba botlana ba le bantsi le bone ba tsena dikolo tse.

Batho ba Thai ba molemo le bonolo. Ba botsalano thata ba itumelela go amogela baeng mo magaeng a bone. Basadi ba tlhokomela ba malwapa a bone le go bereka mo masimong.

Jaaka mo Rhodesia, batho ba le bantsi ba tlogetse magae a bone go fudugela kwa ditoropong. Mo ditoropong basadi bangwe ba bereka kwa-ntle ga magae a bone. Banna ba bereka mo madirelong a magolo (factories) le mo mabentleleng. Mekgwa (melao) e a fetoga jaaka e ntse mo mafatshing a mantsi gompieno.

KAROLO YA BOBEDI:

Mo Thailand go na le kgololesego ya tumelo (kobamelo). Lefa go ntse jalo, go na le tumelo ya kgaolo (yotlhe) e bidiwa Buddhism. Dingwaga di le dintsi go ne go twe "go nna maogi wa Thai yo o siameng ke go nna Mo-Buddhist yo o siameng." Go na le ditemple le dikereke di feta 20,000 mo Thailand.

Tumelo ya Buddhism e simolotswe ke morwa-kgosi a bidiwa Gautama. O ne a humile thata, mme o ne a tshwentswe thata ke bao o ba boneng ba ba ne ba tsofetse mme ba lwala mme ba sena dijo gongwe diaparo. A aba dikhumo tsa gagwe mme a kgarakgatshega le lefatshe a apere jaaka mokopi.

Gautama o ratile batho gore gotlhe ga botshelo ke tshotlego. O rile tshotlego e ne e dirwa ke keletso e e phoso. Jalo keletso e tshwanetso go bewa fatshe (go tlogelwa). O rile se se ka dirwa ka go latela tsela ya gagwe ya go tshela sentle. Dilo dingwe tse o di rutileng ke gore motho ga a tshwanela go bolaya selo se se tshelang. A seka a utswa gongwe go bolela maaka. A seka a dira selo sepe sa kgokafalo (boaka). A seka a nwa gongwe go ja sepe se se di-phatsa jaaka bojalwa.

Buddhism e ruta gore go na le mewa e e maswe e le mentsi. E ruta gore ga go na Modimo gongwe Mmoloki. Gompieno Ma-Buddhist ba rapela ditshwantsho tsa ga Gautama tse ba di bitsang Buddha.

Dingwe tsa dithuto tsa ga Buddha di thusa batho go dira sentle, mme ga di lere kagiso mo pelung. Ma-Buddhist ga ba itse Modimo O O tshelang wa lorato. Ga ba itse Mmoloki, Jesu. Ditshwantsho tse di tlhomileng tsa ga Buddha ga di kake tsa araba dithapelo tsa bone. Ditshwantsho tse di tlhomilweng (statues) ga di kake tsa thusa batho mo go tlhokeng ga bone. Ditshwantsho tse di tlhomilweng tsa ga Buddha gongwe setshwantsho sengwe le sengwe ga se ka sa itshwarela sebe.

KAROLO YA BORARO:

Baruti ba Sekeresete ba ntse ba bereka mo Thailand go feta dingwaga tse di 140. Batho ba Thai ba ntse ba le bonya thata go anogela mafoko la ga Jesu Keresete.

Ga go motlhofo mo mothung wa Thailand go nna Mokeresete. Go

romente (molao) a re mongwe le mongwe o ka dumela jaaka a rata. Mme gantsi ba lolwapa le ditsala ba tla sotla mme ba tshameka ka yo o nnang Mokeresete.

Ba tla re, "Mme o ka nna Mokeresete jang? O Mo-Thai. A o tla fetola bo morafe jwa gago? Ga go ope mo lolwapeng lwa rona yo o kile a nna Mokeresete. Ke eng fa o batla go tsamaya kgatlhanong le batsadi le baruti ba gago?"

Se se dira bothata jo bogolo mo mothung go ipolela Jesu. Bangwe ke badumedi ba sephiri mme ba tshaba go itsese ba bangwe gore ba dumela mo Modimong le Jesu.

Fa mongwe a ipolela Jesu phatlalatsa mme a Mo latela mongwe le mongwe o ka bona gore botshelo jwa gagwe bo fetogile. Fa motho a le molatedi wa ga Keresete tota, o nna moagi yo o botoka, morwa gongwe morwadi yo o botoka, tsala e e botoka.

KAROLO YA BONE:

Baruti ba Baptist pele ba ile kwa Thailand ka 1949. Baruti ba ba pele ke bone ba ba ne ba patelesega go tlogela China fa Ma-komanisi a gapile lefatshe leo. Ba simolotse go bereka le batho ba Ma-China mo Thailand. Ka nako e le ngwe ba ithutile puo ya Thai gore ba tle ba supe mo bathung ba Thai.

Kereke ya ntlha, kereke ya Grace Baptist, e simolotswe ka 1951 mo motseng-mogolo, Bangkok. E ne e na le ditokololo di le 17. Mongwe wa ditokololo e ne e le mosetsana a bidiwa Wilna Chui. O ntse Mokeresete fa a le ngwana wa sekolo mo China kwa sekolong sa Baptist teng. Jaanong ba gagabo ba patelesega go sia mo China ka ntlha ya ntwana. Ba ya Thailand.

Mohumagatsana Chui o ne a supa gongwe le gongwe. O thusitse baruti ka go ithuta puo (loleme). O berekile mo Lebentlele la Dikwalo la Baptist. O gogetse batho ba le bantsi kwa go Jesu. Mo gare ga bone go na le bo-kgatsadie le barwadie-rragwe tota.

Jaanong go na le Ma-Baptist le 1500 mo Thailand. Mo go go nnye fa re gakologela gore batho ba feta di-milione di le 38 ba nna teng. Jesu O rile, "Tsamayang ke gone mme lo dire barutwa ka di-tshaba tsotlhe..." (Mathaio 28:19). Ba le bantsi mo Thailand ba santse ba letile (emetse) go utlwa mafoko a a molemo a lefoko la ga Jesu Keresete.

MOGOGI WA THULAGANYO:

Tukata o nna mo Thailand. Mmagwe o sule (o tlhokafetse). Rragwe o bereka thata o tsamaisa lebentlele la gagwe mo o sa tino-komeleng morwadie yo monnye. Gantsi o tla kwa mosading wa moruti

mme a re, "A wa nthata?"

"Ee," go bua mma-moruti, "Ke a go rata."

Mme Tukata ka netlha a re, "O nthata go le kae?" Mme Mma-Moruti o fetola (araba) go ya mkgwa wa mo Thailand. "Jaaka legodimo le le kgakala le lefatshe." Jalo Tukata a tshege ka boitune-lo. O batla go itse gore mongwe wa mo rata.

Lorato lwa Modimo lo tsene tsela yotlhe go tswa kwa legodimong go ya kwa lefatshing. O rometse Morwa One go swela batho botlhe. Bontsi bo emetse go utlwa ka lorato lwa Modimo. Ba batla go itse, "A Modimo O nthata tota?"

A re rapeleng gore re tla rata ba bangwe jaaka Modimo O ba rata. A re rapeleleng batho kwa Thailand le ba lefatshe la rona ba ba tlhokang Jesu.

TLHOGO YA GOMPIENO: THAILAND, LEFATSHE LA KGOLOLESEGO

TEMANA YA TLHOGO: "Jesu A mo raya A re, "Ke nna tsela le boamaruri, le botshelo; ga go tle ope kwa go Rara, fa e se ka nna." (Johane 14:6)

MOGOGI WA THULAGANYO:

Beke e e fetileng re ithutile kaga lefatshe la Thailand. A re boneng fa re ka gakologela dilo dingwe tse re di utlwileng beke e e fetileng.

(Botsa basadi dipotso tse di latelang. Letla mongwe go araba potso nngwe le nngwe. O seka wa bala dipotso le dikarabo fela, wena.)

1. Tumelo ya batho ba Thailand e bidiwa eng?

(Karabo ke Buddhism)

2. A Ma-Buddhist ba bolokilwe?

(Karabo ke nnyaa.)

3. Ka go reng Ma-Buddhist ba sa bolokwa?

(Karabo ke, ka gore ba sa dumela mo go Jesu, Morwa Modimo.)

Tsela ya poloko fela e mo go Jesu. Gompieno re tla bona jaaka Ma-Baptist ba isa lefoko la ga Jesu Keresete kwa Bathung ba "ba" ba ba latlhegileng.

KAROLO YA NTLHA:

Baruti ba Baptist ba ntlha ba ba ileng kwa Thailand ba lekile go bolelela batho kaga Jesu. Batho ba ne ba sa kgatlhege.

Mosadi wa seruti mongwe o rile, "A lo ka rata go ithuta kopelo?" Bontsi bo batlile go ithuta kopelo. Jaaka ba tsile go ithuta kopelo o ba boleletse kaga Jesu.

"A lo ka rata go ithuta Sekgoa?" o boditse. Ba le bantsi thata ba batlile go ithuta Sekgoa. Ba ithutile Baebele ka Sekgoa. Jaaka ba ithutile kopelo le Sekgoa ba ithutile kaga Jesu. Ka bonako bangwe ba nna Bakerōsete.

Mosetsana mongwe yo o batlileng go ithuta Sekgoa e ne e le Tasanee. O ne a le Mo-Buddhist. O ne a rutilwe gore ga go na Modimo. O gopotse gore tsela fela ya go ipoloka e ne e le go siama.

Fa Tasanee a simolola go ithuta le baruti ba Ma-Baptist o ne a gakgamadiwa ke go utlwa kaga Modimo le Jesu. O gakgamaditswe ke

go bona gore bana bangwe ba sekolo ba dule (ntse) Bakeresete. Tsa-
nee kgatlhegile mo tumelong e ntsha e. Dikgwedi di le dintsi o ithu-
tile Sekgoa mme o ithutile kaga tumelo ya Sekeresete. A simolola go
tsena ditirelo tsa kobamelo le ditlhlasa tsa thuto ya Baebele. A ika-
elela gore o batlile go nna Mokeresete. Letsatsi lengwe Tasanee o
dumetse mme o amogetse Jesu jaaka Mmoloki wa gagwe.

Jaanong botshelo jwa gagwe bo pharologanyo thata. O itse Mo-
dimo O O tsheland O O mo ratang mme O mo tlhokomela. Tasanee o tlha-
kana tumelo ya gagwe le ba bangwe mo lefatshing la gagabo ba ba
iseng ba itse Jesu. A re mo rapelelele le Bakeresete ba bangwe mo
Thailand gore ba tle ba kgone go go gela ditsala tsa bone le bamalwa-
pa kwa go Jesu, Mmoloki.

KAROLO YA BOBEDI:

Go na le malwetsi a le mantshi mo Thailand le dingaka di se-kae,
Ma-Baptist ba butse kokelo (sepatela) teng ka 1964. Gompieno go na le
koloi ya kokelwana e e tsamayelang kwa metsaneng e mentshi kwa go se-
nang ngaka. Go na le kokelwana ya lepero go thusa batho ba bantsi ba
ba nang le bolwetsi jwa lepero.

Jaaka dingaka di thusa go alafa mebele ya balwetsi, di ba
b lelela kaga Jesu. Ba leka go supa lorato lwa Modimo mo go tsotlha
tse ba di dirang.

Khun Pim o lerilwe kokelong ya Baptist morago ga a sena go go-
lafala maswe thata mo go-robegeng ga bese. O ne a na le marapo a a
robegileng a le mantshi le dikgolafalo. O ntse mo kokelong dikgwedi
di le thataro. Mo dikgweding tsa a le mo sepateleng Bakeresete ba
le bantsi ba mo supetse. Dingaka le baaki ba mo tlhokometse ka bo-
nolo le ka molemo le ka lorato. Ba mmoleletse gore Modimo O ne O fo-
disa mmele wa gagwe mme O batlile go fodisa mowa wa gagwe le one. Mo-
rena Rre Khun a dumela mo go Jesu mme a bolokwa.

A simolola go bolelela ba bangwe se Jesu O se mo diretseng.
Mosadi wa gagwe a nna Mokeresete. Jalo bana ba gagwe ba nna Bakeres-
sete. Morwawe mongwe o nyetse mme mosadi wa gagwe o ntse Mokeresete.

Ba-lolwapa (lwa ga Khun) ba simolola go supa mo motseng fa
Rre Khun a ne a fodile sentle go ya gae. Batho ba le lesome-le-bo-
raro gape ba kolobeditse teng (kwa Thailand). Bakeresete ba ba agil-
kereke e nnye e e ruletsweng ka bojang. Ba a obama le go tlhakanela
tumelo ya bone mo Modimong le bakaulengwe ba bone.

KAROLO YA BORARO:

Go na le batho ba basha ba le bantsi mo Thailand ba ba batlang tumelo e e ka itumedisang dipelo tsa bone. Ba botsa gore, "A tsela ya ga Buddha ke tsela ya boamaruri tota?" Ba bona gore Buddha ga a kake a ba thusa mo matshelong a bone.

Bana ba sekolo diyunibesiti ba kgatlhega mo Bokereseteng. Mo Bangkok, motse mogolo wa Thailand, Ma-Baptist ba na le bonno jwa bana ba sekolo. Batho ba basha ba le bantsi ba tla teng go ithuta, go ithuta Sekgoa, go opela, le go tsena dithuto tsa Baebele le di-kopano tsa dithapelo.

Mosadi mongwe yo mmotlana ke Mohumagatsana Benjaporn. O bereka mo bankeng. O bone Keresete jaaka Mmoloki wa gagwe kwa Bonnong jwa Bana ba Sekolo sa Baptist.

Yo mongwe ke Rre Aram, ngwana wa sekolo sa yunibesiti. O tla ka gore o rata go tshamaka katara mme a opela. Ga a ise a nne Mokeresete, mme o kgatlhega mo go ithuteng thata kaga Jesu.

Phra Maha Suthep o na le dingwaga di le 24. O sale a nna modumedi wa se-nna a na le dingwaga di le 12. O nna mo tempeleng ya Buddhist. O tla kwa bonnong jwa bana ba sekolo go ithuta Sekgoa. Gape o utlwa teng kaga Modimo O O amaruri.

Ba bangwe ba etla ba ba amogetseng Jesu. Ba tlhakanela tumelo ya bone mo go Keresete le bao ba iseng ba nne Bakeresete. Rapelelang batho ba bantsi ba basha ba Thailand ba ba senkang boamaruri. Ke Modimo fela O ka kgatlhantshang letlhoko la bone.

KAROLO YA BCNE:

Ma-Baptist mo Thailand ba batla ditsela tse dintsha go bolela kaga Jesu. Thulaganyo ya ditshwantsho (baesekopo) ya Baptist e simolotse ka 1971. Batho ba le bantsi ba ba ne ba se kake ba tsena mo kerekeng ya Baptist ba lebelela thulaganyo e. Modiri mongwe wa mo dikepeng o utlwile lefoko no thulaganyong ya ditshwantsho ya Baptist. A dumela mme a amogela Keresete. O bone kereka ya Baptist, ka botlalo a ipolela tumelo ya gagwe mo go Keresete, mme a kolobediwa.

Baruti ba le bantsi ba simolotse go ya kwa dikgolegolong go supela magolegwa. Magolegwa mangwe a bolokilwe. Ba bangwe ba ithuta Baebele go ithuta kaga tsela ya ga Keresete. Fa e sale Ma-Komanisi a gapile Vietnam ngwaga o o fetileng batho ba le bantsi ba tswa koo (Vietnam) ba ntse ba siela (tshabela) mo Thailand. Batho ba nna mo mannong a batshabi. Baruti le Bakeresete ba Thai ba ntse ba ya kwa mannong (dikampeng) a go isa lefoko kwa bathung ba, ba ba tswang Vietnam. Ba feta 700 ba amogotse Keresete. Jaanong ba tshwanetse.

go rutwa go tshela le go gola jaaka Bakeresete.

KAROLO YA BOTLHANO:

Mo Thailand go na le dikereke tsa Baptist di le 16 fela le dintlha tsa tiro (thomo) di le 60. Ke dikereke di le 6 fela tse di nang le dikopano tsa basadi. Di-se-kae gape di na le dikopano tsa G.A. tsa basetsana. Ka 1974 basadi ba ne ba ikaelela go nna le Letsatsi la Thapelo ya Lefatshe ya Basadi ba Baptist, ka November. Ba ne ba ise ba ke ba dire se pele.

Mo kerekeng e nnye mo Bangkla mma-moruti (mosadi wa moruti) le basadi ba baakantse thulaganyo. Ba ntse le tee e e monate morago ga thulaganyo. Mme ba aba R12.00 a kabelo ya bone.

Mosadi wa Baptist yo o ne a amogetse thulaganyo ya letsatsi la thapelo o ne a nna kgakala le morongwa le moruti. O kokoanyeditse setlhopha se se tona sa basadi ba Bakeresete mmogo mo legang la gagwe. Ba ithutile thulaganyo mme ba rapela mmogo. Modimo O buile le basadi ba. Ba aba kabelo ya R13.00.

Mo motseng mogolo wa Bangkok basadi ba le bantsi ba tsile kwa Letsatsing la Thapelo. Ba buile dipuo (diteme) di le tlhano tse di farologanyeng. Ba kgaogana ka ditlhopha di le 5 go ithuta le go rapela ka loleme lwa bone. Kabelo e e ntshitsweng ke basadi botlhe foo e ne e feta R25.00.

Modimo O bereka mo dipelung tsa basadi ba Thailand. Mo dikerekeng le modintlheng tsa thomo (tiro) basadi jaanong ba nna le kgatlhego mo go nneng le diphuthego tsa basadi le bana.

A re seka ra lebala go rapelela bakaulengwe (barwadi-rrarona) ba rona mo go Keresete mo lefatshing la Thailand.

MOGOGO WA THULAGANYO:

Re utlwile jaaka Modimo O bereka mo Thailand. Lefa go ntse jalo go na le batho ba le bantsi mo lefatshing leo ba ba tlhokang Keresete.

A re rapeleleng bao ba rerang lefoko teng. A re rapeleleng Bakeresete ba basha (ba nana) le tiro ya basadi. A re rapeleleng batho ba ba ne ba tshwanetse go tshaba go tswa mo magang a bone mme ba tshwanetse go tla mo Thailand. A re kopeng Modimo se O ka dirang gore re se dire gore re se dire gore batho botlhe mo lefatshing botlhe ba ka itse lorato lwa One.